

bosansko-hercegovački magazin

Europa

februar 2015

U svadbu bez "ruku"

Intervju: Boris Buden

Uzduž i poprijeko kroz BiH: Gornji Vakuf - Uskoplje

ISSN 1939-3423



ADVOKATSKA KANCELARIJA

Aleksandra H. Bronsted, PC

Attorney at Law



Aleksandra H. Bronsted

Osobne ozljede zadobivene:

Na radu/Workers' compensation

U saobraćajnim nesrećama/automobile accidents

Pri padu/slip and fall

Korišćenjem neispravnih proizvoda/product liability

Medicinske greške/medical malpractice

**6065 Lake Forrest Dr.
Suite 200
Atlanta, GA 30328**



Porodično pravo/Divorce

Krivično pravo/Criminal Law

D.U.I

Phone: (770) 451-3818 • Fax: (770) 451-3922

Prvi advokat u Atlanti sa kojim možete razgovarati na Vašem jeziku!

U ovom broju:

4 Komentar

U svadbu bez "ruku"

12 Bosna i Hercegovina

Potvrđene kazne oficirima Vojske RS za srebrenički genocid

18 Intervju

Boris Buden:

Svijet se raspada kao SFRJ

26 Društvo

Uzduž i poprijeko kroz BiH:

Gornji Vakuf - Uskoplje

32 Nauka

34 Automobili

36 Film

38 Sport

40 Mozaik

44 Zabava

46 Oglasi

PROUD MEMBER

Gwinnett Chamber 

GLEDAJTE VAŠ OMILJENI PROGRAM



FASTV-kanal# 19

NETTV-kanal# 25

BOSNATV-kanal# 20



www.bosnianyellowpages.us

jedna web stranica za sve vaše potrebe

Europa Magazine je partner Hayat TV-a za područje Sjeverne Amerike. Nudimo nevjerovatne cijene oglašavanja na najgledanijem satelitskom programu Hayat PLUS. Kontaktirajte nas putem telefona 678 743 5731 ili mailom na redakcija@europamagazine.info. Uvjerite se i sami da je reklamiranje na televiziji pristupačnije nego što mislite!



tel.: + 387 33 580 900

fax: + 387 33 580 909

prodaja@hayat.ba

www.hayat.ba

U svadbu bez "ruku"

Ono što je u izvanrednom filmu Pjera Žalice „Gori vatra“ bilo tek efektna komična situacija iz postdejtonske Bosne, odvija se kao žalosna stvarnost u postizbornoj Bosni i Hercegovini 2015. U filmskoj priči: tešanjski načelnik, u nastojanju da povodom najave dolaska američkog predsjednika (Billa Clintona) makar u tom svečanom povodu покаže sliku obnove „suživota“ i „održivog povratka“, sastaje se s načelnikom susjedne srpske opštine s neobičnim zahtjevom: „Obrade, treba mi Srba“. – Nema. „Platiću“. – Koliko ti treba?

Komična filmska scena ponavlja se u bosanskohercegovačkoj stvarnosti punih 12 godina kasnije, i to u oba entiteta: u Federaciji se komponovanje nove vlasti odgađa, jer stranke pobjednice oktobarskih izbora, SDA-HDZ-DF, nemaju dovoljno Srba koji bi mogli dobiti podršku opozicije da ispune ustavnu obavezu zastupljenosti tog konstitutivnog naroda, a u Republici Srpskoj – po jednom osporavanom audio snimku njene premijerke – takođe je trebalo kupiti „dva papka“ da bi vladajuća partija sačuvala skupštinsku većinu.

Moglo bi, povodom tog pomanjkanja srpskih kadrova u Federaciji, da se govori o mnogo čemu: o tome kako je i zašto multietničnost, kao temeljna historijska vrijednost Bosne i Hercegovine, poražena i tamo gdje su se u nju najviše zaklinjali; koliko je tome doprinijelo poticanje srpskog stanovništva od strane srpskog vodstva da se, sa kostima predaka, preseljava na „naše teritorije“, a koliko to što su pripadnici manjinskih etničkih grupa u oba entiteta i svim kantonima postali građani drugog reda u zapošljavanju u javnim službama i samo simbolični ukras u partijama koje se još uglavnom lažno predstavljaju multietničkim i kako je nešto po čemu je Sarajevo bilo na moralnoj uzvisini u odnosu na svoje rušitelje prešlo u studije prošlosti i bijedno podrugivanje s „multi-kulti“ tradicijom.

Ali, bilo bi površno – i svakako pogrešno – ponovno odugovlačenje s formiranjem nove vlasti pripisivati samo teškoćama u obezbjeđivanju ustavno propisane etničke zastupljenosti.

Kad, recimo, samo u u jednom danu dođu vijesti kako je zasjedanje Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine prekinuto jer je Klub Bošnjaka tražio petnaestodnevnu „pauzu za konsultacije“ a da su poslanici Dodikovog SNSD-a napustili zasjedanje Predstavničkog doma zato što nije prihvaćen njihov zahtjev da se na dnevni red stavi smjena predsjedavajućeg (Šefika Džaferovića iz SDA) zbog optužbi

da je odgovoran što nisu istraženi, gonjeni i kažnjeni zločini nad srpskim stanovništvom na području Vozuće, jasno je da evropska poruka da nove vlasti najzad moraju početi da se bave poslovima koji su im povjereni, ni najmanje nije impresionirala bosanskohercegovačke šampione opstrukcije.

Nema razloga da se vjeruje kako će izabrani Bošnjaci za petnaest dana postići saglasnost koju nisu postigli evo ni za gotovo četiri mjeseca od oktobarskih izbora ni da će SNSD – sa historijom svečanih dočeka za haške osuđenike i predloga za imenovanje javnih ustanova po najvišem haškom optuženiku – bojkotom parlamenta prisiliti SDA da najzad počne da se bavi odgovornošću i za ratne zločine na teritorijama pod svojom kontrolom. Da je takav postupak proveden povodom

mudžahedinskih zlodjela i nad srpskim i nad hrvatskim stanovništvom i da su osuđeni njihovi počinioci danas bi bilo lako složiti se čak i sa Džaferovićem kako je riječ o ucjeni i harangi. Ovakvo – ne znamo.

Ali, ovi primjeri opstrukcije parlamenta samo su površna manifestacija dubokih i – sa vladajućom pameti iz protekle dvije decenije – nerješivih nesporazuma čak i o tome šta se uistinu želi.

Očito je, naime, da se s kriterijem „koliko imate ruku“, za glasanje o formiranju vlasti, u svijetu časna funkcija poslanika svodi na ulogu lutke na koncu na daljinsko upravljanje, a sve je očitije i da se „matematičkim koalicijama“ i u prošlom i u nastupajućem mandatu bave slabi matematičari: ne mogu sakupiti dovoljno „ruku“ i ostavljaju prostor poraženima da se naslađuju blokadom institucija u kojima bi u interesu građana bio neophodan i njihov doprinos. Ako je cilj opozicionih partija i prvaka bio da dokažu kako nova federalna koalicija nema kapacitet za formiranje vlasti – to je danas očito, ako nepristajanjem da u okviru vlastitih izbornih rezultata doprinesu formiranju te vlasti pokazuju da ih se i ne tiče hoće li ona uopšte profunkcionisati – onda na sebe preuzimaju i dio odgovornosti za dalje nazadovanje i gubljenje evropskih perspektiva.

Svi ti motivi – opstrukcije, podjela, antidržavlja – isplivali su na površinu i povodom velikodušnog njemačko-britanskog, a sada već i zajedničkog evropsko-američkog, pokušaja da se od novoizabranih vlasti isposluje pisana obaveza povratka na put proevropskih reformi. Nakon što se Predsjedništvo Bosne i Hercegovine saglasilo o nacrtu takve izjave, njeno osporavanje počelo je zahtjevom iz Republike Srpske da



se u izjavu upiše i čitav dejtonski ustav, a evropska preporuka da se vlasti posvete ekonomskim i socijalnim reformama razvodnjava se i obnavljanjem rasprava o "trećem entitetu" ili makar TV kanalu na hrvatskom jeziku, a nećemo dugo čekati da se zahtijevaju i nove garancije suvereniteta i teritorijalnog integriteta države.

Sve ono zbog čega je u ekonomiji tako kako jeste, s masovnom nezaposlenošću i korupcijom, i zbog čega godinama ostaje neprovedena i presuda evropskog suda u "slučaju Sejd-ć-Finci" o jednakim pravima manjina u izbornom procesu.

Kemal Kurspahić
Radio Slobodna Evropa




Maxo & Associates, LLC
Vrijeme za takse 2015

HIDO MAKSUMIC
Dipl. Accountant

Personal & Corporate Taxes,
Bookkeeping, Professional Consulting

Cell: 404.429.6379
E-mail: h_maksumic@yahoo.com

155 Gwinnett Dr, Suite D-2A, Lawrenceville, GA 30046



Dino Multi-Services

DMS **PREVODI, NOTARSKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**

Pružamo usluge:

- Notara, Apostille (međunarodna nadovjera dokumenta)
- prevoda i ovjere različitih vrsta dokumenata na engleskom ili na našem jeziku (punomoći, diplome, uvjerenja, ugovori, rodni i vjenčani listovi, nasljedničke izjave)
- popunjavanja aplikacija za zelene karte, državljanstva, pasoše, zaposlenja i sl.
- prevođenja (sudovi, imigracioni uredi, social security, dfcs, bolnice, banke, posao)

CENTAR ZA MALU PRIVREDU
NA JEDNOM MJESTU: ODLUKE - SAVJETI - RJEŠENJA

ADRESA: 919 OAK MOSS DR.
LAWRENCEVILLE, GA 30043
E-MAIL: DKRGO@BELLSOUTH.NET

tel.(678)429-4353

KRGO DINO



Health Insurance and OBAMACARE

Get Covered! 11/15/14 - 02/15/15

Blue Cross Blue Shield

Humana

Kaiser Permanente

Assurant

Coventry Healthcare

Aetna

United Healthcare

Cigna

Ambetter Peach State

and Other Companies

FREE Enrollment Help from a LICENSED Professional

Get Answers TODAY!

FREE Consultations (New Plans, Renewing Plans Or Changing Plans)

FULL SERVICE On or Off the Marketplace

LERO TRAVEL
Phone 404-660-0910

Enver Šejtanić



1405 Wheatfield Drive
Lawrenceville, GA 30043

enver@lerotravel.com
Save money Book online

www.lerotravel.com



Dali Josipovic
(678) 776-1395
Call, Text or Email

Office: 3079 Crossing Park Rd.
Norcross, GA 30071

Email: daliwfg@gmail.com
Fax: (770) 466-5613

Formiranje vlasti na čekanju

Bombastične izjave kako će vlast u Bosni i Hercegovini nakon održanih izbora u oktobru biti formirana u rekordnom vremenu, nisu se obistinile. Iako je nova parlamentarna većina dogovorena na entitetskom i državnom nivou, funkcionira samo ona u Republici Srpskoj.

HDZ je, već ranije, formiranje državne uslovio konstituisanjem vlasti u Federaciji BiH, od čega se, kako kaže Dragan Čović, lider te stranke, ne odustaje.

„Još više sam ohrabren u tom razmišljanju. Razumijem stranke koje žele što prije napraviti izmjenu u Vijeću ministara, ali mi nismo u Vladi Federacije i ja sam zato sugerirao da vlast napravimo do kraja prošle godine“, poručuje Čović.

A, vlast u Federaciji BiH, kako sada stvari stoje, još uvijek neće biti formirana, barem ne u skorije vrijeme. Problem je što nisu izabrani čelni ljudi ovog bh. entiteta- predsjednik i dva potpredsjednika. Iako su ova imenovanja na dnevnom redu sjednice Doma naroda federalnog parlamenta narednih dana, to se, najvjerovatnije, neće desiti, jer postojeći koalicioni partneri nemaju rješenje za izbor potpredsjednika iz reda srpskog naroda. Na njihovim kandidatskim listama u oktobru nije bio dovoljan broj Srba i sada traže pomoć od SDP-a, stranke koja

ima većinu u Klubu Srba u federalnom Domu naroda.

„Mi smo zatražili od SDP-a da ne bude opozicija državi, da ne bude opozicija formiranju vlasti. To je državotvorna stranka od koje očekujemo da podrži formiranje vlasti i stabiliziranje prilika u zemlji, i očekujemo da će oni takvu odluku i donijeti“, navodi Bakir Izetbegović, zamjenik predsjednika Stranke demokratske akcije.

„Stojim na političkom stanovištu, pa mogu reći i ljudskom, da bi bilo dobro da SDP bude dio rješenja ove situacije“, kaže Željko Komšić, lider Demokratske fronte.

Iako su Bakir Izetbegović i Željko Komšić održali sastanak sa predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem, konkretan dogovor nije postignut. O rješavanju pitanja izbora nove izvršne i zakonodavne vlasti u FBiH, SDP će se izjasniti na sjednici Glavnog odbora.

„Glavna instanca koja će reći nešto o ovom pitanju je Glavni odbor, ali mislim da SDP sa ovim nema ništa“, poručuje Goran Ljubojević, predsjednik Glavnog odbora SDP-a.

I dok se čeka potez SDP, Željko Komšić, njen bivši funkcioner, a sada predsjednik Demokratske fronte, spreman je



napustiti postojeću koaliciju, ukoliko se do rješenja ne dođe.

“Mi ćemo još na sljedećoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije pokušati da dođemo do rješenja oko potpredsjednika Federacije iz reda srpskog naroda. U slučaju da se to ne može postići, moraće se tražiti drugo rješenje, a to je da neko drugi ulazi u priču o formiranju vlasti”, kaže Komšić.

Komšićeva izjava dolazi u trenutku nakon što prijedlog njegove stranke da Slobodan Šoja bude novi potpredsjednik Federacije BiH iz reda srpskog naroda, nije dobio podršku u Federalnom parlamentu. Istovremeno, ovakva politička konfuzija u Federaciji BiH ostavlja trag i na formiranje državne vlasti. I na tom nivou se čeka da najprije bude riješena raspodjela vlasti u ovom bh entitetu, pa tek onda formirano novo Vijeće ministara BiH.

“Ovo su, jednostavno, njihovi međusobni odnosi, odnosno nepovjerenje u Federaciji, i cijela Bosna i Hercegovina plaća cijenu što oni nemaju međusobno povjerenje”, navodi Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa.

O svemu onome što se trenutno dešava na bosankohercegovnačkoj političkoj sceni, analitičar Adis Arapović kaže:

“Nije bilo prepreka da se formira vlast na nivou kantona tokom cijelog ovog perioda, međutim to se nije desilo. Isto tako, od prije desetak dana nema prepreka ni da se formira Vijeće ministara, jer postoji parlamentarna većina. Međutim, očigledno da stranke nisu izgradile toliko povjerenja da se bez uslovljavanja vlast formira gdje god se to može uraditi,



već se pokušava ići u nekom paket aranžmanu. Zbog toga mi se čini da bi voljeli u jednom danu, u isto vrijeme, formirati izvršnu vlast na svim nivoima, kako niko nikoga ne bi prevario”, zaključuje Arapović.

A da poslovice “dok mačke nema, miševi kolo vode” itekako ima smisla u sadašnjem političkom trenutku u BiH, pokazuje i činjenica kako, dok se čeka na formiranje vlasti, stranke koje čine vlast u tehničkom mandatu, a postojeća su opozicija, imenuje svoje ljude na mjesta direktora javnih ustanova ili upravne odbore. Čini se kako jedino njima sadašnje stanje odgovara.



Sabina Mortgage, Inc.

Mi kreiramo zajmove prema Vašim potrebama

703-537-5426

Nudimo čitav spektar programa koji uključuju:

COMMERCIAL LOANS – ZA KUĆE ZA RENTANJE

MULTI-FAMILY, MIXED USE, OFFICE, RETAIL

WEARHOUSE, STORAGE, AUTO SERVICE

RESIDENTIAL LOANS IN VIRGINIA KOJI UKLJUČUJU: CONVENTIONAL, FHA, VA, JUMBO, NO-MI-LOANS

MINIMALNA DOCUMENTACIJA NA COMMERCIAL LOANS I VEOMA ATRAKTIVNE KAMATE!

Sabina Mortgage, Inc. Licensed in Virginia - NMLS #499850

2984 Trousseau Lane, Oakton VA 22124

Email: sabina@sabinamortgage.com

website: www.sabinamortgage.com

Usvojena izjava Predsjedništva BiH vodi do nove krize?

Predsjedništvo BiH usvojilo je dugo očekivanu zajedničku izjavu političkih lidera o evropskoj opredijeljenosti i provođenju reformi. Da li će upravo ovaj potez izazvati još veću nestabilnost u zemlji?

Konačno, ali iznenada, složiće se mnogi, usvojena je Izjava političkih lidera o opredijeljenosti u sprovođenju reformi. Radi se o dokumentu koji je EU tražila od BiH, a predstavlja realizaciju njemačko-britanske inicijative, čiji je cilj otklanjanje blokada na evropskom putu i provođenje reformskih procesa. To je potvrdio i predsjedavajući Predsjedništva BiH Mladen Ivanić, rekavši da se radi o nedvosmislenoj Izjavi koja poštuje Dejton i Ustav BiH:

„Postoji vrlo jasan poziv na Ustav BiH i Dejtonski mirovni sporazum i u jednoj rečenici je više nego jasno rečeno da će institucije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini donijeti vlastite programe reformi u skladu sa ovom izjavom i u skladu sa svojim nadležnostima. Ovo je izjava kojom su dvije ozbiljne zemlje dale šansu BiH da do kraja ovog mandata dobijemo status kandidata.“

Izjava prekretnica


Ovo je EU od bh. lidera tržila gotovo ultimativno, a u toj Izjavi se politički lideri obavezuju na provođenje novog pri-

stupa EU koji podrazumjeva ekonomske reforme, jačanje privrede i smanjenje nezaposlenosti. Član Predsjedništva i lider HDZ-a BiH Dragan Čović već ranije je potvrdio da ovu izjavu smatra prekretnicom na evropskom putu zemlje: „Ne moraju svi predsjednici stranaka potpisati izjavu. Budemo li to čekali oko ovako malog dokumenta, pa kad ćemo dobiti kakav potpis na ozbiljan dokument.“

Međutim, ovdje i jeste problem ili bi bar mogao nastati, a posebno nakon stavova koji su se posljednjih dana čuli iz EU da bi voljeli da vide širu koaliciju na nivou BiH, što bi značilo uključivanje prvenstveno SNSD-a Milorada Dodika i SBB-a Fahrudina Radončića u vlast. Međutim, SDS ne želi Dodika u vlasti, a SNSD je stava da Izjava Predsjedništva BiH nije u skladu sa nadležnostima entiteta i da Predsjedništvo time ne bi trebalo da se bavi.

Takođe SBB ne želi da učestvuje u vlasti sa SDA pa bi se nakon svega ovoga moglo desiti da neki od lidera uopšte ne podrže ovakav jedan dokument, prvenstveno, jer ne učestvuju u vlasti pa smatraju da je i njihova odgovornost manja.

Predsjednik Izvršnog odbora SNSD-a i bivši član Predsjedništva Nebojša Radmanović kaže da nadležnost Predsjedništva nije da piše bilo kakve izjave o EU integracijama navodeći da su članovi PBiH podlegli pritiscima. Ne vidi, kaže,



© DW/JS



JEDINSTVENA INICIJATIVA MLADIH IZ BIH

BOSANSKO-AMERIČKI DAN

USKORO POSTAJE STVARNOST

Da bi se uradilo nešto dobro, korisno, za pojedinca, zajednicu, domovinu, ne mora se biti u udruženjima ili strankama. To smo dokazali mi, mladi momci i djevojke, koji živimo u Atlanti.

Naime, poslali smo dopis sa zahtjevom u Georgia State Capitol koji je vrhovno zakonodavno tijelo u državi Džordžiji, da se 1. mart, Dan Državnosti u našoj domovini, proglasi Bosansko-Američkim danom u državi Džordžiji.

Dobili smo ohrabrujući odgovor da će u prvoj sedmici marta 2015. biti održan sastanak svih kongresmena i senatora – dakle predstavnika svih distrikata države Džordžija na kojoj bi moglo da se donese, slobodno možemo reći, istorijska odluka za našu zajednicu i za čitavu BiH.

Jasno, prije toga mora se pripremiti i uraditi puno stvari, ipak mi mladi ljudi se ne bojimo izazova. Tražimo samo šansu i uvjereni smo u uspjeh. Ali trebamo i pomoć svih koji hoće, mogu, žele... svi su dobro došli i stari i mladi.

Tog istorijskog dana za našu zajednicu dobili smo šansu da predstavimo našu domovinu u što boljem svjetlu. Ako uspijemo, bit ćemo prva država u Americi koja je osnovala Bosansko-Američki dan.

Tražimo, molimo, apelujemo za pomoć, jer tog dana trebamo dekorisati, urediti, aranžirati prostor koji smo dobili na upotrebu u zgradi Georgia State Capitol. Taj dan prostor treba da bude Bosna i Hercegovina u malom.

Takva se šansa ne smije propustiti, jer takvu šansu ne dobiva svako. Služiti će se naša tradicionalna bosanska jela, učestvovat će naš folklor, slušat će se naša bosanska muzika ... Za sve to nam je potrebna i finansijska pomoć, pa ovom prilikom molimo sve koji hoće i mogu da nam pomognu.

Informaciju možete dobiti na web stranici: www.gofundme.com/ja60cs

(404) 200-0567 Amra Ikić ili (404) 717-7303 Darel Đuliman

Još jednom apelujemo za pomoć, a mi, bosansko-hercegovačka mladost Atlante Vam obećavamo da Vas nećemo razočarati.

Podržite nas, pomozite, dođite da taj dan da skupa predstavimo našu domovinu – našu jednu i jedinu Bosnu i Hercegovinu.

razlog zbog čega bi svi lideri potpisali tu izjavu, jer ona neće ubrzati evropski put BiH.

„Moje mišljenje je da je PBiH bila dovoljna preambula koja se završava time da Predsjedništvo podržava Evropsku komisiju, jer to nam je vrlo važno. Sve ostalo su trebali da rade neki drugi organi“, kaže Radmanović.

Ostali „za“

Predsjednik Demokratske fronte i poslanik u Parlamentu BiH Željko Komšić rekao je međutim da je zajedničkom izjavom izražena i spremnost za rješavanje krupnih pitanja u domenu promjene Ustava, koja su u novom evropskom pristupu pomjerena iz prioritarnih zadataka:

„Mislim da je to izjava koja je prihvatljiva svima. Koliko znam, ubačena je i odredba koju je gospodin (lider SBB-a Fahrudin op.a) Radončić tražio, a tiče se borbe protiv terorizma. Navedena je i obaveza da se u neko dogledno vrijeme razmatra i pitanje Sejdić-Finci.“

Nebojša Radmanović kaže da nadležnost Predsjedništva nije da piše bilo kakve izjave o EU integracijama navodeći da su članovi PBiH podlegli pritiscima.

Očekuje se potpisivanje izjave od strane 14 lidera stranaka u BiH, a kako je najavljeno o njoj će raspravljati i Parlament BiH. Međutim, veliku zabunu na političku scenu unio je poziv međunarodnih zvaničnika o formiranju šire koalicije u koju bi bio uključen SNSD.

Analitičar Željko Raljić uzroke u ovakvom pozivu vidi prvenstveno u ranijoj najavi Dodika da će praviti probleme EU ukoliko ne bude dio vlasti u BiH:

„Mislim da je ovo pametan politički potez zemalja inicijatora da odmah razjasne situaciju da li će se Dodik izjasniti

za ili protiv provođenja reformi. Predstavnicima EU žele u ovaj proces da uđu što sigurniji i ako bude manje onih koji budu opstruisali, biće im mnogo lakše. Ukoliko svi prihvate, to je garancija i nema više izgovora“.

Šta je šira koalicija

Međutim, na najavu ulaska SNSD-a u vlast na državnom nivou u SDS-u ne gledaju blagonaklono, pa se čuju i stavovi da bi SDS mogao da izađe iz vlasti ukoliko SNSD postane dio nje.

Željko Raljić kaže da rasplet događaja zavisi on onoga šta se podrazumijeva pod učešćem u vlasti:

„Ukoliko se postavlja uslov da SNSD uđe u vlast na nivou BiH, u smislu da učestvuje u radu Savjeta ministara, mislim da je to ono što pravi problem opoziciji iz RS koja je dio vlasti na državnom nivou. Ukoliko to samo znači da se obavežu svi politički subjekti u BiH, pa i ovi iz RS, da će učestvovati u tom procesu, onda to ne bi trebala da bude bilo kakva smetnja“.

Nova EU inicijativa ocjenjena je kao posljednja šansa za BiH, iako je u zadnjih nekoliko godina svako pitanje koje se tiče BiH ocjenjeno kao presudno za ovu zemlju i zadnji voz koji treba uhvatiti.

Treba se podsjetiti slučaja Sejdić- Finci i nedosljednosti EU koja je bila izričita da se ništa ne može napraviti u BiH dok se ovo pitanje ne rješi, što su evropski zvaničnici pominjali tokom sastanaka sa liderima u BiH. Svi sastanci su propali, a ne samo da slučaj Sejdić - Finci nije dobio epilog niti je mehanizam koordinacije zaživio, već sada uopšte ne predstavljaju prioritete, ni Evropskoj uniji, a time ni vlastima u BiH.



Nebojša Radmanović

Senad i Sevleta Čamdžić

Eurotel Agencija

PONOVO NAJBOLJI!

Dosta Vam je lažnih obećanja o niskim cijenama i kvalitetnom servisu-provjerite naš servis

13 godina rada sa samo jednim ciljem-zadovoljan korisnik

POVOLJNE CIJENE! **KVALITETAN SERVIS!**

Ako želite da zovete sa Vaših mobilnih telefona po istim cijenama kao i sa kućnog telefona, pozovite nas i taj servis će Vam biti aktiviran isti dan

717-245-8552

NAJPOVOLJNIJE CIJENE!

Bosna samo **8.9 c/m!**

Srbija **7.9 c/m**

Hrvatska samo **1 c/m!**

Crna Gora **9.9 c/m**

Makedonija **7.9 c/m**

Zapadna Evropa **1 c/m!**

Zovi!

Koristi!

Uštedi!



Osman "Cico" Vujinović

VIRTUAL PROPERTIES REALTY

cell: 404-550-8054
 fax: 404-641-1831
 e-mail: osmanvu@gmail.com

Specijalnosti:
 bankovne kuće,
 foreclosure i HUD kuće



tel > 1.773.525.4889

fax > 1.773.435.6753

e-mail > info@styletravelusa.com

<4109 North Kedzie Ave, Chicago, IL 60618>

NAJPOVOLJNIJE karte za Bosnu, Srbiju, Hrvatsku, Crnu Goru, Makedoniju, Sloveniju i sve ostale destinacije!

Nudimo i usluge prevoda, popune i ovjere dokumenata.

Nudimo i paket aranžmane za

- * Mexico
- * Caribbean
- * Hawaii



< www.styletravelusa.com >

Potvrđene kazne oficirima Vojske RS za srebrenički genocid

Žalbeno vijeće Haškog suda potvrdilo je dugogodišnje kazne oficirima Vojske Republike Srpske osuđenim za genocid nad Bošnjacima u Srebrenici i Žepi u julu 1995 godine, odbacivši gotovo sve relevantne žalbene osnove osuđenika u slučaju poznatom kao Popović i drugi.

Žalbeni suci su potvrdili nalaze prvostepenog Vijeća u vezi osuda za genocid, dodatno osudivši dio oficira VRS-a i za udruživanje zbog počinjenja genocida, ubistvom oko 8000 bošnjačkih dječaka i muškaraca. Čitanje kraćeg obrazloženja presude trajalo gotovo dva i po sata.

Vujadinu Popoviću, načelniku sigurnosti Drinskog korpusa VRS-a i Ljubiši Beari, načelniku sigurnosti u Glavnom štabu VRS-a – potvrđene su kazne doživotnog zatvora.

Dugogodišnja presuda od 35 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja genocida u Srebrenici potvrđena je i za Dragu Nikolića, sigurnosnog oficira Zvorničke brigade VRS.

„Raspravno vijeće je zaključilo da su snage bosanskih Srba ubile nekoliko hiljada bosanskih muslimana na raznim lokacijama na području Bratunca i Zvornika. Gospodin Popović, gospodin Beara i gospodin Nikolić – osporavaju redom zaključke Raspravnog vijeća o obimu i proširenju plana da se počine ubistva. Pregledavši argumente strana Žalbeno vijeće zaključuje da podnositelji žalbe nisu pokazali da ni jedan razumni presuditelj o činjenicama – ne bi mogao donijeti iste zaključke kao i Raspravno vijeće te u skladu s tim odbacuje njihovu argumentaciju“, naveo je predsjednik peteročlanog Žalbenog vijeća - Patrick Robinson.

Žalbeno vijeće nije našlo veće greške u prvostepenoj presudi odbacujući gotovo sve relevantne osnove žalitelja, poput ponuđenih alibija, osporavanja iskaza insajdera iz srpskih snaga, kao i ukupnog broja žrtava srebreničkog genocida.

„Gospodin Popović, gospodin Beara i gospodin Nikolić osporavaju zaključke Raspravnog vijeća u vezi ukupnog broja pogubljenih osoba do kojih je Raspravno vijeće došlo na osnovu sudske-medicinskih i demografskih dokaza. Žalbeno vijeće osporava sve argumente kojima se osporava ukupan broj žrtava“, pročitao je u presudi sudac Robinson.

Tek neznatne promjene

Iz presude su jedino izuzeta ubistva kod Trnova koja su počinili pripadnici jedinice Škorpioni, specijalne formacije iz Srbije, budući da je prihvaćena žalba osuđenih oficira VRS-a – da oni s tim nisu imali ništa, kao i neka pogubljenja koja su optuženima također stavljena na teret.

Zapovjedniku Zvorničke brigade VRS Vinku Pandureviću, ostala je također prvostepena zatvorska kazna od 13 godina, dok je Radivoju Miletiću, načelniku za operativno-nastavne poslove Glavnog štaba, kazna smanjena tek neznatno - s 19 godina zatvora na 18.

„Žalbeno vijeće smatra da gospodin Pandurević i gospodin Miletić nisu pokazali da je Raspravno vijeće pogriješilo“, zaključili su suci.

Suđenje Popoviću i drugima bilo je jedno od najopsežnijih na Haškom sudu budući da se prvostepeni postupak vodio protiv sedmorice vojno-policijskih oficira bosanskih Srba.

U žalbenom postupku ostalo je do kraja njih petorica, bez Milana Gvere, pomoćnika zapovjednika Glavnog štaba VRS-a Ratka Mladića za moral, pravna i vjerska pitanja, koji je u haškom pritvoru odslužio petogodišnju kaznu.

Kao i bez Ljubomira Borovčanina, zapovjednika specijalne policijske jedinice – koji je prihvatio prvostepenu kaznu od 17 godina zatvora, na što se nije žalilo ni haško tužiteljstvo.



72 države u bh. bezviznom režimu

Sada se u bh. bezviznom režimu do 90 dana nalaze ukupno 72 zemlje

Nakon što je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine krajem decembra prošle godine donijelo novu Odluku o vizama, objavljivanjem u Službenom glasniku BiH ona je stupila na snagu 27. januara.

Ovom Odlukom određuju se zemlje čiji državljani mogu ući u Bosnu i Hercegovinu bez obaveze pribavljanja viza, koristeći se pasošem i drugim identifikacionim dokumentom koji se može koristiti za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Sada se u bh. bezviznom režimu do 90 dana nalaze ukupno 72 zemlje čiji su državljani oslobođeni pribavljanja viza za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriju BiH.

Spisak zemalja

Andora, Antigva i Barbuda, Argentina, Australija, Austrija, Bahami, Bahrein, Barbados, Belgija, Bruneji, Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Čile, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Gvatemala, Honduras, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Japan, Kanada, Katar, Kipar, Republika Koreja, Kostarika, Kuvajt, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Malta, Malteški red, Mauricijus, Meksiko, Monako, Nikaragva, Nizozemska, Njemačka,

Norveška, Novi Zeland, Oman, Panama, Paragvaj, Poljska, Portugal, Rumunija, Salvador San, Marino, Sejšeli, Singapur, Sjedinjene Američke Države, Slovačka, Slovenija, Srbija, Sveta Stolica, Sveti Kristofori Nevis, Španija, Švedska, Švicarska Konfederacija, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, Ujedinjeni Arapski Emirati, Urugvaj, Venecuela.



REALTY PROFESSIONALS

**BUYING • SELLING • LEASING
RESIDENTIAL • COMMERCIAL**

ARMIN MEHMEDOVIC
(404) 512-0509

arminsellsatlanta@yahoo.com

Trećina zaposlenih u BiH na minimalcu

Gotovo trećina svih zaposlenih u BiH u ovom trenutku radi za zakonom predviđenu minimalnu platu. Taj podatak iznio je Savez samostalnih sindikata BiH kao odgovor političkim elitama na stanje zaposlenosti. Sindikati smatraju da brojni poslodavci varaju državu, te da će zbog minimalne plate ti radnici kasnije dobijati i minimalnu penziju u time, izvjesno je, postati socijalni slučajevi.

Kako sada stvari stoje, čini se da političare ničim nije potresao podatak da u Bosni i Hercegovini preko 200 hiljada radnika za svoj rad dobija zakonom predviđenu najnižu platu. Ona u prosjeku u oba bh. entiteta iznosi ispod 400 maraka ili 200 evra. U BiH je zvanično zaposleno oko 700 hiljada građana, tako podatak prema kojem se za oko trećinu zaposlenih uplaćuju porezi i doprinosi na minimalac, vrlo zabrinjavajući, kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović. Teško je, uopšte dati procjenu koliko od tih radnika zapravo i dobije nešto para dodatno u koverti. Za takvo stanje krivi su poslodavci, ali i rupe u zakonu.

„Na taj način kad uplaćuju minimalac svim radnicima, oni već krše Zakon o radu i kolektivne ugovore, jer to čine godinama. Oni mogu to uraditi, isplaćivati minimalnu platu i doprinose, pa čak i manju od minimalne plate, ako podaci govore da je firma u teškoj situaciji. To se može tako isplaćivati maksimalno pola godine po grani ili po firmama, a ne godinama. Međutim, to je postalo pravilo, pošto u zakonu ima šupljina po kojoj je obavezno plaćanje doprinosa na minimalnu platu i onda se hvataju svi te minimalne“, smatra Bajramović.

Polovina onih koji rade za minimalac zaraduju u Republici Srpskoj. U ukupnom broju zaposlenih u tom entitetu oni čine i više od trećine. Od 280 hiljada zaposlenih gotovo sto hiljada radnika u tom entitetu dobija najmanju platu. Portparol fonda PIO Republike Srpske Tihomir Joksimović iznosi kako je nerealno da mnogi radnici dobijaju minimalnu platu koja nije u skladu ni sa njihovom stručnom spremom.

„U praksi se vidi da u pojedinim firmama od prvog do posljednjeg isplaćuje taj minimalni iznos. Nije realno da direktor i rukovodeći kadar u firmi ima istu platu kao NK radnik, ili radnik sa srednjom spremom. Svi 370 KM. To zaista nije realno i to je posao za neke druge organe. Znači, na tom planu može mnogo štošta da se poboljša“, navodi Joksimović.

Minimalac u radnom odnosu – minimalna penzija. Šta to znači u budućnosti za oko 200 hiljada radnika dovoljno je ilustrovati životom penzionera. Predsjednik udruženja iz Tuzle, Gabrijel Jokić kaže da u cijelom tuzlanskom kantonu gotovo dvije trećine penzionera dobija minimalnu penziju.

„To su socijalni slučajevi, to je ispod svakog nivoa normalnog življenja. De će čovjek danas živjeti sa 326 maraka penzije, pogotovo tamo gdje imaju dva člana ili više u porodici, a još je gora situacija ako ima i neko koga treba školovati. Nije čudo što idu ljudi po kontejnerima i traže da se snalaze,“ priča Jokić.



Slična situacija je i u Kantonu Sarajevu, navodi predsjednica Udruženja penzionera tog kantona Vesna Grgić:

„Kako može topli obrok u državnim institucijama biti isti kao i naša najniža mirovina, recite mi kako!? Penzioner sa minimalcem ne može kupiti ni ogrjev, a da ne kažem da ne može kupiti i neki dodatni lijek. Oni jednostavno, tiho i polako sve više umiru. Samo od prvog do devetog mjeseca prošle godine je umrlo 325 penzionera. Samo u desetom i jedanaestom mjesecu umrlo ih je 465. Zar nije to strašan podatak? Dakle, to je bila neka viroza koja je samo pokupila one najslabije i najne-moćnije, a njih je jako mnogo.“

Urednik portala Capital.ba, Siniša Vukelić kaže da je i stanje u oblasti zapošljavanja rezultat katastrofalne ekonomske politike od rata do danas. Pa i ovih dana, niko od političara se nije ni osvrnuo na iznesene činjenice, već su se zabavili posloj-bornom raspodjelom funkcija, kaže Vukelić.

„Tolerisali su i neke firme koje imaju stvarno dobru dobit na kraju godine, a isplaćuju minimalac radnicima i minimalne doprinose, dok ostatak se zaposlenima isplaćuje na ruke. Radnicima trenutno to odgovara, jer ne mogu da biraju šta i za koga da rade. Dugoročno to je problem sa kojim će se suočiti kompletna država, fondovi zdravstvenog i penzionog sistema već za koju godinu“, navodi Vukelić.

Djelovanje vlasti bi moralo početi odmah, kako bi se spriječio začarani krug stvaranja socijalnih slučajeva, dodaje Vukelić:

„Sigurno je da se mora napraviti sistemska analiza, pronaći koja su to rješenja na raspolaganju i kontrolnim organima, ali i poslodavcima, tačnije šta oni traže od države da bi mogli povećati plate svojim radnicima.“

Poslodavci priznaju da među njima ima onih koji plaćaju doprinose samo na minimalnu platu. Podaci pokazuju da oko 50 posto zaposlenih u zanatstvu prima minimalac, petina je takvih radnika u akcionarskim društvima, a po njihovim tvrdnjama i u državnoj administraciji je oko 10 procenata radnika „na minimalcu“.



FASTV

NOVO HAYAT PAKET OD SAD NA FASTV!



za samo **\$20**

Mjesečno
Uključujući takse!

+ 100 TV Kanala samo
+ FREE HD BOX



ZOVITE FASTV I GLEDAJTE 100+ TV KANALA iz Balkana za samo \$20

1-866-639-8911

Address: 2320 Arthur Ave Bronx, NY 10458

Telephone: 1-866-639-8911

Website: www.FASTV.com

Sukob tradicionalnog i uvezenog islama u BiH

Sa dugim majicama na kojima su iscrtni motivi zastave Islamske države, trojica ekstremista duge kose i brade u džamiji Stara Breka u Sarajevu izazvala su incident kada su imamu džamije tokom hutbe za vrijeme džuma namaza uzviknuli da laže. Imam i vjernici su ih istjerali van kruga džamije, a za jednog od njih se navodi kako je povratnik sa sirijskog ratišta.

Posljednji napad samo je jedan u nizu koji je uznemirio vjernike u BiH. Oglasio se i reisu-l-ulema IZ u BiH Husein ef. Kavazović nazvavši ovaj događaj teškom zloupotrebom, a za ljude koji to čine, rečeno je da "očito imaju loše namjere i nepodobne ciljeve." Ekrem Tucaković iz Rijaseta IZ u BiH kaže:

"Islamska zajednica očekuje od državnih organa da osiguraju uvjete u kojima će muslimani moći u miru živjeti svoju vjeru, a namjerni provokatori i nasilnici biti prepoznati i onemogućeni da izazivaju incidente u džamijama i prilikom vršenja obreda."

Nije ovo prvi upad u džamiju niti vrijeđanje vjerskih službenika. Imam Selevdin Beganović je u posljednjem napadu zboden nožem, a nedavno su i pred kuću onih koji ga podržavaju nepoznate osobe bacile eksplozivnu napravu. Policija još nije utvrdila ko stoji iza ovih napada. Ipak, iz medijskih istupa Beganovića koji tvrdi da te osobe ne priznaju autoritet imama školovanih u duhu islama kakav se prakticira u BiH, jasno je ko su vinovnici napada na onoga ko je pozvao na to da se zaustavi slanje bosanske djece u tuđe ratove.

„Okupi momke koji su ili pušili travu ili imali problematičnu prošlost ili nisu školovani nikako i kaže oni su ćafiri, oni neće Islamsku državu“, govorio je Beganović za bh. medije.

Koketiranje s radikalnim sljedbenicima vehabijskog pokreta i u prošlosti je vodilo incidentima, izbacivanjima iz džamija i prijetnjama vjernicima, kao što je to svojevremeno činio bivši vođa vehabijskog pokreta Jusuf Barčić koji je napadao imame, te tražio pristup džamijama u kojima bi mogao da širi svoje stavove.



Reis Husein Kavazović

Opening Doors To Your Dreams...

Home ownership is closer than you think.

Offering a wide variety of loan products to help you achieve both peace of mind and small mortgage payments. Down payment assistance now available to eligible borrowers.

SSMC
Southern Security Mortgage Company

Erol Jaganjac
Loan Originator
770-314-6280
erol@ssmc.com
NMLS # 227379
www.financewitherol.com

2445 Moon Rd, Suite 3 Grayson GA 30057
Branch NMLS # 1232488
Office (678) 820-3599 | FAX (678) 965-5482

This is not a commitment to make a loan. Loans are subject to borrower qualifications, including income, property evaluation, sufficient equity in the home to meet LTV requirements, and final credit approval. Approvals are subject to underwriting guidelines, interest rates, and program guidelines, and are subject to change without notice based on applicant's eligibility and market conditions. Refinancing an existing loan may result in total finance charges being higher over life of loan. Reduction in payments may reflect longer loan term. Terms of the loan may be subject to payment of points and fees by the applicant. Security National Mortgage Co. Inc. DBA Southern Security Mortgage Company, is an Equal Housing Lender. NMLS# 3116.

Upravo je reis Kavazović, tada tuzlanski muftija svojevrmeno, pozvao državna tijela da zaštite Islamsku zajednicu BiH od uzurpatora vjerskih objekata, dok je IZ ćutala o pojavama koje će deceniju kasnije dovesti do javnih obraćuna – tradicionalnog bosanskog i uvezenog naćina prakticiranja islama. Predsjednik Sabora IZ Safet Softić navodi kako se mora iznaći dovoljno snage da se sprijeće ovakvi incidenti. Nereagovanje je, kaće, dovelo do podjela “koju mi već imamo, samo ona nije u formi kakve se mi pribojavamo. Postoje ljudi koji misle da se na drugi naćin stvari rješavaju.” Kaće Softić, te napominje kako je “tradicionalni bosanski islam ugroćen tokom i nakon rata, svjesno ili nesvjesno od strane nekih drugaćijih interpretacija islama i to je, svakako, jedan od uzroka.”

Dok je IZ ćutala, vjernici nisu. Tako su u džamiji u Piljućima u Tešnju, vehabije pokušale preuzeti najveći džemat, ali su im se usprotivili mještani.

„Na prostorima općtine Tešanj od 1992. godine zavladao je vehabizam. Oni se ponovo ovdje vraćaju i hoće ovu našu lijepu džamiju i naš najveći džemat u općtini Tešanj da rasture.“

Ubrzo je s vjerskog stvar prerasila i u politićki problem što je i na tom polju izazvalo brojne kontroverze i podjele.

Islamski teolog Muhamed Jusić je govoreći o tome zašto se ranije nije odredio kurs prema vehabizmu naveo kako je zbog zloupotreba, umjesto suprotstavljanja izabrana šutnja.

„To je onda izazvalo jedan kontra stav na bošnjaćkoj strani da je najbolje o tome ne govoriti. Da je najbolje to gurnuti pod tepih, pošto se svako otvaranje tog pitanja zloupotrebljava, bilo od nekih lokalnih politićkih centara moći, do ćak i mećunarodnih. To je onda dovelo do toga da je samo produćbilo osjećaj da se o tom pitanju unutar Bošnjaka ne raspravlja, kako se ne bi davali argumenti onima koji su željeli da to pitanje ne riješe, već zloupotrijebe za neke dnevno politićke ciljeve“, kazao je Jusić.

Svjestan štete koja je nastala po muslimane u BiH, naroćito u svjetlu teroristićkih napada i ućešća u ratovima pod zastavom teroristićkih organizacija, reis Kavazović je jasno porućio da “ratovi koji se vode u islamskom svijetu, prije svega, nisu ratovi bosanskih muslimana, te da je to đavolji posao.”

I vjernici sve glasnije izražavaju negodovanje zbog onih koji im s dugim bradama i kratkim pantalonama odrećuju ko su i šta mogu biti, što bi mogao biti znak da neće dozvoliti da primat nad 500 godišnjom tradicijom preuzmu oni koji silom tjeraju u vjeru koja propagira mir.

Dženana Halimović

Intervju Boris Buden:

Svijet se raspada kao SFRJ

SFRJ je bila pod diktatom MMF-a od početka osamdesetih i zaboravljeno je da smo već bili u dužničkom ropstvu.

Njegovi radovi, ali i javni istupi, nikad ne prolaze bez velike pažnje javnosti. U intervjuu problematizira nedostatak novog pojma za ono što danas nazivamo fašizmom, izborima u Grčkoj i Hrvatskoj, Fukuyaminim predviđanjima, precijenjenosti obrazovanja...

Boris Buden (Zagreb, Hrvatska 1958.), teoretičar kulture i filozof, svojim je uvidima precizno secirao mračne devedesete, a krizu je povezao i s dešavanjima na domaćoj sceni.

Na Zagrebačkom sveučilištu diplomirao je filozofiju, uz dopunske studije marksizma. Doktorirao je iz teorije kulture na Univerzitetu Humboldt u Berlinu.

Eseje je tokom devedesetih objavljivao uglavnom u Arkzinu, u kojem je bio i urednik, a kasnije su okupljeni u zbirci "Barikade".


Na našim su mu prostorima objavljena djela "Kaptolski kolodvor", "Vavilonska jama", "Zona prelaska - o kraju pos-

tkomunizma".

Nakon događaja u Parizu možemo li reći da je fašizam postao naša svakodnevnica?

- Činjenica da za to što proživljavamo nemamo drugo ime do fašizma i sama je problem. Pritom smo bezrazložni optimisti. Mislimo da se ono najstrašnije već dogodilo prije sedamdesetak godina i da je sad najvažnije spriječiti da se to ponovi. A što ako je najgore tek pred nama i ako u svom nadolasku ne izgleda tako strašno kao fašizam iz prošlosti? Uostalom, ni taj historijski fašizam nije izgledao strašno kada je obećavao bolju budućnost većini, vlastitoj naciji, ujedinjenoj s onu stranu svih klasnih razlika, složnoj u borbi protiv stvarnih i umišljenih prijetnji izvana i iznutra. A tek klasa poduzetnika i bogataša, s kolikim entuzijazmom je ona pozdravila fašizam i odmah se stala koristiti svim njegovim prednostima, najprije u obuzdavanju otpora izrabljivane klase?

Nije li klasna idila koja vlada na postjugoslavenskim prostorima već četvrt stoljeća nešto što bi nas trebalo zabrinuti? Nije li lakoća privatizacije u kojoj su milijunske mase olakšane za svoje vlasništvo bez ikakva otpora, lakoća kojom



Boris Buden

EMC TRUCKING

Serves All 48 States

EMC Trucking zapošljava owner-operatore i kompanijske vozače. Zagarantovana zarada!



- Minimum 3 godine iskustva
- Mogućnost rentanja trailer-a
- Dispatcher 24/7
- Korištenje kartice za gorivo (Fleet Card)

Za više informacija nazovite: 770 299 1702

su uvučene u nacionalističke ratove, lakoća kojom su pristale na žrtvovanje svojih interesa, budućnosti svoje djece koju su još nerođene otjerali u dužničko ropstvo, nije li sve to dobar razlog da kažemo kako živimo u fašističkoj svakodnevnici? Mislim da nije. Odnosno, još nije.

Može biti puno gore, ali upravo ta potpuna historijska, socijalna i svaka druga besperspektivnost može potaknuti ljude na radikalno preispitivanje svega što im se dogodilo u zadnjih dvadeset pet godina i na odluku da svoju sudbinu radikalno promijene nabolje. Pogledajte što se dogodilo u Grčkoj. Samo koju godinu ranije svjedočili smo nezaustavljivom rastu fašističke Zlatne zore. Većina je danas podržala radikalnu ljevicu.

A što se Pariza tiče, važno je sagledati značenje tog događaja iz perspektive naših iskustava devedesetih. Etnokonfesionalne podjele odigrale su i još igraju ključnu ulogu u fašističkoj mobilizaciji masa. Nije stvar u podjelama. Podjele su potrebnije no ikad prije. Ali ne ove po kojima se raspala bivša Jugoslavija i po kojima se danas pred našim očima raspada stari svijet, od Libije, Sirije i Ukrajine do Pariza.

Šta se promijenilo u odnosu na 11. septembar?

'MISLITI SVOJOM GLAVOM'

Šta nam govore izborni rezultati u Grčkoj?

- Grčka je pokazala da je promjena moguća. A moguća je ako će se prekinuti s logikom podjarmljivanja koja svaki put iznova dolazi do izražaja kad nam takozvani eksperti, u stvari naše kompradorske elite, objašnjavaju kako autoriteti u Bruxellesu i Washingtonu, Angela Merkel, NATO i Međunarodni monetarni fond, znaju što je za nas dobro i što bismo trebali učiniti da zadovoljimo njihova očekivanja. Treba se usuditi misliti svojom glavom. To je čak nužno, jer će nas poslušnost moćnicima odvesti u propast, ako već nije.

- Ono što je prije desetak godina izgledalo kao ekstremni eksces u kojem šaćica drskih fanatika provocira svemoćnu svjetsku silu pretvara se pred našim očima u rat između velikih identitetskih blokova, s jedne strane Zapada, a s druge islama ili nekakvog ne-zapada, Rusije koja je poistovjećenje s Istokom. Slično kao što su kod nas devedesetih ratovi legitimirani kulturnim i identitetskim razlikama. Kao naprimjer u Hrvatskoj, gdje se nije vodio nikakav oslobodilački rat protiv okupacije nego naš domaći sukob civilizacija, Evrope i Balkana, kako je bio prikazan i legitimiran od strane političkih i intelektualnih elita.

Tako i danas vidimo kako se atentat u Parizu pretvara u sukob između tzv. zapadnih vrijednosti i njihovih ne-zapadnih neprijatelja, oličenih u islamu. Vidimo kako desetine tisuća ljudi u Njemačkoj izlazi na ulice u ime čistoće svoje kulture, a protiv tzv. islamizacije. Ni u Ukrajini se ne događa ništa bitno drugačije. Ljudi su se pobunili, s pravom, protiv samovlasti oligarha i korupcije koju generira upravo ta privatizacijska oligarhijska elita, ljudi su se pobunili tražeći jednakost i pravdu, uključujući i socijalnu pravdu, pobunili su se u ime prava na dostojanstven život, prava koje gazi upravo taj





Am Dent, Inc.



Dental Care for Entire Family

Dr. NAZNEEN S. DALWAI, DMD

- * Cleaning and Gum Treatments
- * Bleaching, Bonding and Veneers
- * Crowns and Bridges
- * Tooth Colored Fillings
- * Extractions
- * One Hour Whitening (\$250)
- * Dentures and Partial
- * Bad Breath Treatment
- * Root Canal Treatment
- * Snoring Problem
- * Thumb Sucking Problem
- * Teeth Grinding Problem



Let us give you a winning smile!

Late Evening and Weekend Hours :: Phone 770.279.5000

Most Insurances Accepted

Medicaid (uder 21) Peachcare

Major Credit Cards

NOW OFFERING! Ortho (Braces) Special - FREE Ortho Consultation

New Patient Special (Exam, X-Rays, Cleaning) - ONLY \$75

0% Financing up to 12 Months through Care Credit

www.drnazneendalwai.com :: 895 Indian Trail Road, Suite 11, Lilburn, GA 30047

Olde Salem Apartments

- *2 Bedroom Apartment Homes
- *Total Electric
- *Free Water
- *Pool & Clubhouse
- *W/D Connections
- *Ceiling Fans, Mini Blinds & Drapes
- *Large Patios/Balconies

CALL FOR SPECIAL OFFERS*



NO APPLICATION FEE!**

Za sve informacije na našem jeziku obratite se Nermini. Tel: 770-963-7057

345 Stone Mountain St. - Lawrenceville, GA 30045

Directions: I-85 North to 316 towards Lawrenceville/Athens. Exit GA 120 East & turn right. Go about 1 mile to Langley Dr. & turn right. Turn right at Constitution & turn right onto Stone Mountain St. We are on the left.

*Prices & Specials Subject to Change.**With Approved Credit.

predatorski postkomunistički kapitalizam. No, svi ti razlozi njihove pobune čini se da su odmah nestali, rasplinuli su se kao da ih nikada nije bilo i kao da je stvar samo u jednome, samo u jednoj jedinjoj odluci: ili Evropa ili Rusija. Kao da ništa drugo nije u pitanju.

To pretvaranje svih borbi, svih društvenih konflikata i proturječja u jedan jedini konflikt između normativnih identitetskih blokova, između, naprimjer, Zapada i Istoka ili islama, to je lik u kojem nam fašizam prijete iz budućnosti, ne iz prošlosti.

Jeste li vjerovali u '80-im godinama u liberalizam, demokratiju i politiku bez nasilja?

- Da, nažalost. I nisam bio jedini. Ali i sami ste rekli, bila je to vjera ili, bolje, ideologija novog poretka bez ozbiljnih protivnika, bez unutarnjih proturječja i bez alternative. I još k tome, poretka s kraja historije. Prije 25 godina tako je Fukuyama najavio konačnu pobjedu liberalne demokracije zapadnog tipa koja je označila kraj povijesti. Danas svi govore o povratku povijesti, o povratku Hladnog rata, o povratku fašizma i nitko više ne uzima ozbiljno Fukuyaminu dijagnozu, osim u istočnoj Evropi. Nedavno je u Guardianu on izjavio da je na postkomunističkom istoku Evrope, u Ukrajini i Poljskoj, još uvijek rock-star. No, taj proces, čitava logika i teleologija post-komunističke tranzicije, iscrpla je svoju energiju. A s njom je nestala i ta naivna vjera u liberalno demokratsko društvo mira i prosperiteta.

Drugi događaj koji je obilježio početak godine jesu predsjednički izbori u Hrvatskoj. Da li će oni promijeniti neko političko djelovanje u postkomunističkoj regiji?

- Ti izbori nisu ništa promijenili. Oni su simptom i uzrok odsutnosti svake promjene, nemogućnosti da se išta pokrene. Oni su samo još jedan dokaz bezizlaznosti i dekadencije hrvatskog društva, prije svega političke i moralne. Dvije klijentelističke partije koje se izmjenjuju na vlasti zajedno sa svojim koalicijskim klovnovima već više od 20 godina i danas su svoju bijedu uspjeli sakriti iza jadnih likova predsjedničkih kandidata.

Nova predsjednica ispred i u ime partije koja je doslovno opljačkala svoj narod, dapače, osuđena je po tom pitanju, obećava tom istom narodu da će se, valjda, još za njena mandata, vinuti među najbogatije i najprosperitetnije narode na svijetu. Ako to nije besramno vrijeđanje zdravog ljudskog razuma, onda ne znam što je. Ali izabrali su je i na neki način je to razumljivo kad se vidi koji bezlični oportunist joj je bio protivnik. Na sreću, izbori su pokazali da sve veći broj ljudi ne pristaje na ovo vječno vraćanje istoga. Promjene su nužne i neće ih izazvati postojeći politički establišment.

Napisali ste da je 'dijete' od strukturnog značaja u imaginiranju novog početka jednog društva koje presudno obli-

kuje postkomunizam. Kakve su temelje stavila ta djeca za postkomunističko doba? Ubiremo li već plodove njihovog djelovanja?

- U metafori djeteta koje nevino izlazi iz komunizma, ali naravno, jer je dijete, ne može ništa samostalno odlučiti te stoga treba staratelja, a povrh toga još ništa ne zna i sve mora učiti otpočetka, u toj dakle metafori, otjelovljena je čitava dijalektika postkomunističkog porobljavanja masa. Jedva da su izborili slobodu, ljudi su je se odmah morali odreći jer su proglašeni nezrelima da ju koriste, pa su sva ta postkomunistička društva morala u tzv. škole demokracije ili, kako se zvalo to razdoblje, postkomunističke tranzicije.

Kad je nešto pošlo po zlu ili se izjalovilo, odnosno nije bilo onako kako su si gazde zamislili, odmah je to proglašeno dječjim bolestima demokracije ili demokracijom u pelenama. Ukratko, cijeli historijski prostor postkomunizma infantiliziran je zato da bi se tim prostorom lakše vladalo. Lakše je sprovesti svoju volju nad ljudima koji su proglašeni nezrelima, odnosno djecom koja ne pamt nikakvu prošlost, jer su na svijetu tek od jučer. Tako se kod nas nitko nije mogao sjetiti da je bivša Jugoslavija bila pod diktatom recimo MMF-a još od početka osamdesetih, da smo imali svoju epohu austerit measures, sličnu Grčkoj, u toj posljednjoj

dekadi bivše Jugoslavije u kojoj su se pripremali ratovi devedesetih. Činjenica da smo već bili u dužničkom ropstvu potpuno je zaboravljena.

Zašto?

- Zato da bi se moglo ponoviti. Ljudi se nisu mogu sjetiti nikakve prošlosti, jer je kao novorođenčad postkomunizma nisu ni imali. Postkomunizam je prostor mračnog zaborava. Taj zaborav bio je preduvjet novih odnosa moći i to takvih u kojima infantilizirane mase nisu imale više nikakva udjela.

Kako bismo opisali generacije koje su stasale u Istočnoj Evropi nakon 1989. godine?

- One su različite od zemlje do zemlje, od jedne do druge povijesne situacije. Generacije u Češkoj prošle su kroz drugo iskustvo od onih u bivšoj Jugoslaviji, u Bosni ili Hrvatskoj naprimjer. Usprkos tomu mislim da ih nešto povezuje - kraj postkomunizma koji se danas odigrava pred našim očima, ne samo u Ukrajini i bivšoj Jugoslaviji, ne samo na južnim rubovima Evropske unije gdje se stari poredak nacionalnih država raspada u ratnom kaosu, od Libije i Egipta preko Palestine do Sirije i Iraka, nego i upravo danas u Grčkoj, sutra u Španjolskoj ili kod nas. Sve je to povezano.

Danas, uostalom, kad se u Munchenu sudi tzv. udbašu Perkoviću, a što pozdravlja čitava tzv. demokratska hrvatska

'DOLAZI VRIJEME OTREŽNENJA'

"Indikativno je da me niste pitali jesam li vjerovao u kapitalizam. Nitko ga tada nije spominjao. Bilo je nepristojno. Zvučalo je odveć komunistički govoriti o kapitalizmu u pristojnom postkomunističkom, liberalnom društvu. Zanimljivo, u tom istom društvu nije bilo nepristojno s najodvratnijom i najprimitivnijom šovinističkom mržnjom govoriti o susjedima i ljudima s kojim se živjelo i radilo. Nije bilo nepristojno ni tolerirati najgore oblike nasilja prema tim ljudima, ljudima različite nacije ili vjere.

'Ubij i zakolji samo da taj drugi ne postoji', to je bilo u redu, ali posumnjati i na trenutak u historijsku nužnost te postkomunističke stvarnosti, čak i kada je pala prema svim parametrima ispod nivoa bivše socijalističke, to se nije toleriralo. Ali mislim da je danas i to za nama. Dolazi vrijeme velikog otrežnjenja, a što će se iz njega izroditi, to je još uvijek otvoreno pitanje."

TAX TIME

Niste uradili taksu za prošlu godinu?
Niste dobili povrat za neku od zadnje 3 godine?
E-file!
Pozovite: 678.646.2361 Enes Selimović
Povoljne cijene i profesionalan servis
Više od 6 godina iskustva u obračunu taksu za familije, samce, privatnike i samostalne prevoznike
Radimo samo po terminima - By appointments only!

Emira Travel

Agencija locirana u Jacksonville - Florida
 Vam i ove godine nudi najpovoljnije karte za sve destinacije svijeta

Imamo letove po nevjerovatno povoljnim cijenama za Sarajevo, Zagreb, Beograd, kao i za druge gradove Europe

Naši ugovori su sa avio kompanijama kao što su: Lufthansa, US Airways, Air France, Delta, United, Austrian Airlines, British Airways i mnoge druge

Sa nama možete dovesti familiju i prijatelje iz Bosne i Hrvatske, tj. cijele Europe i svijeta.
 Karte se izdaju ovdje, a osobe koje lete podižu karte na aerodromu sa kojeg polijeću.

Također nudimo i osiguranja za dobivanje vize kao i osiguranja za karte, tj. putničko osiguranje "Travel Insurance".

Nazovite nas i uvjerite se da smo najjeftiniji i najbolji.

Tel: 904-866-9893
facebook.com/eminatravel
E-mail: eminatravel@bellsouth.net
 SELLER OF TRAVEL REF. No. 5T35868

one call | could save you 28% on car insurance*

Call 1-855-297-3881 to see how much you could save.

esurance
 an Allstate company

*National average annual savings based on data from customers who reported savings by switching to Esurance between 12/1/11 and 4/30/12.
 © 2012 Esurance Insurance Services, Inc. All rights reserved. CA License R0687629

javnost, ta ista Hrvatska aktivno je uključena u zapadnu intervenciju u Afganistanu koja, kao što znamo, uključuje ekstralegalne likvidacije ljudi dronovima, u kojima je samo u Pakistanu pobijeno najmanje 1.000 potpuno nevinih civila. A što je to nego ono zbog čega se sudi Perkoviću: potpuno nezakonito ubijanje ljudi na teritoriju stranih država. 'Ajde da vidimo hoće li hrvatski pravednici prozvati američke generale za ratne zločine, hoće li tražiti da im se sudi ili, barem, hoće li tražiti da ne sudjeluju u tim ubojstvima koja se nisu dogodila prije trideset godina nego se događaju danas, odnosno dogodit će se sutra. To je ono što mislim pod zajedničkim iskustvom postkomunističkog svijeta koji se nije promijenio na bolje nego je u višestrukom smislu postao gori i opasniji.

Da li je li nedostatak revolucije i pasivnost društava na Balkanu posljedica obrazovanja? Činjenica je da smo nakon dvije decenije imali pokušaje promjene statusa u društvu koji

HAVELOV POUČAK

"Ime Vaclava Havela stoji valjda za liberalnu demokraciju i njenu toleranciju i nenasilje, oličene u ime-nu takozvane Baršunaste revolucije. No, taj isti Havel je 1997. poveo novooslobođene narode istočne Evrope u NATO, vezujući najsublimnije vrijednosti slobode, demokracije i mira za tu instituciju Hladnoga rata, prošlosti ne manje mračne od one propalog Varšavskog ugovora. Zar propast jednog vojnog bloka nije bio pravi historijski moment da se zatraži raspuštanje i drugog?"

Kad je to jednom propušteno, logika militarizma nastavila je svojim tokom. Havel je 2003. podržao agresiju na Irak, čije nesagledive katastrofalne posljedice povrhu pola milijuna mrtvih Iračana vidimo u kompletno uništenom regionu. Havel je pritom podržao Donalda Rumsfelda, čovjeka koji je naredio uvođenje srednjovjekovnih metoda mučenja zatvorenika ne samo bez osude nego i bez optužbe. Kakve to veze ima s baršunom?"

ljudi koji ne pristaju na ovakvu stvarnost. Otpor, odnosno hrabrost i volja za promjenom ne uči se u školi, nego u realnom iskustvu same borbe i promjene. Naravno, i u školi se može mnogo toga naučiti, pogotovo ako se ona učini poprištem otpora i borbe protiv realnosti u kojoj živimo.

Autor: Saida Mustajbegović

suštinski ništa nisu promijenili i nekako se čini da u sebi nisu imali snagu koja je mogla donijeti promjene.

- Ne treba precjenjivati obrazovanje. Na sreću, većina onoga što se danas uči u školi, napose kad je riječ o novim ideološkim predmetima nacionalne povijesti, odnosno vjeronauki, ulazi na jedno uho unutra, a na drugo van. Pored škole postoje i druge važne odgojne ustanove kao što su udruge navijačkih huligana, pop i folk kultura, od Cece do Thompsona i dalje, popovi svih vjera raspamećeni od bogatstva i svjetovne moći, nebrojene veteranske udruge naših brojnih ratova, ali postoji i borba za goli život u kapitalističkoj realnosti, mnogi potisnuti oblici klasnih borbi, postoji kultura otpora u kojoj stasaju nove generacije hrabrih mladih



**NAJPRISTUPAČNIJE CIJENE REKLAMIRANJA
NA TELEVIZIJI!**



***Imate biznis? Želite više posla?
Oglašavajte se i Vi na televiziji!***



1-877-747-6097 :: info@europlus.tv

Reklamirajte Vaš biznis za samo

\$250 mjesečno

(dužina trajanja ugovora 6 mjeseci)

Privatne poruke i mali oglasi

\$100 mjesečno

(bez ugovora)

UZDUŽ I POPRIJEKO KROZ BIH: Gornji Vakuf-Uskoplje

Gornji Vakuf - Uskoplje gradić je sa, prema zadnjem popisu, 24.000 stanovnika. Podijeljen između Hrvata i Bošnjaka, skoro 21 godinu nakon završetka sukoba, nespreman je na pomirenje i saradnju.

Jedna vještica, jedna vila i jedna princeza sjede za stolom u pizzeriji Roma u Uskoplju i dijele plijen. Pred njima na stolu je gomila kovanica od jedne marke. Coca-colama iz kojih vire slamke nazdravljaju uspješno okončanim maškarama.

Maškare su nas pratile od kako smo u Lašvi sišli s autoputa; zombiji, gusari, vampirice, supermeni, ukratko: cijeli asortiman iz ovogodišnje ponude kostima FIS Vitez-a učinio je da vožnja Čokoljubom od Sarajeva do Gornjeg Vakufa crtica Uskoplja potraje cijelih dva i po sata. (Čokoljub, jedan od glavnih likova serije putopisnih reportaža iz Bosne i Hercegovine je čokoladno-ljubičasti ford star petnaest godina.)

Nekoliko minuta otišlo je i na prolazak kroz Novi Travnik. Brane, koji se u Bučićima pridružio izletu, ponudio se da

nam bude vodič. Vozimo se glavnom ulicom, između zgrada tipičnih za arhitekturu bogatih socijalističkih naselja, kakav je bio ovaj grad sagrađen u dvorištu vojne fabrike. Prije perioda obnove i izgradnje, nakon pobjede komunista u drugom svjetskom ratu, tu nije bilo naselja.

Primjer nacionalističke mutavosti

Danas dvije stranke kao dva lešinara bdiju nad ostacima nekadašnjeg tovljenika. Iznad glavne ulice, koja se zove donekle Ulica kralja Tvrtka, a odnekle Trg Zlatnih Ljiljana (i nije jedina s dva imena: Ulica Stjepana Tomaševića odnekle je Ulicu Mehmeda Spahe, a Hanumina ulica donekle je Ruđera Boškovića) na razapetom platnu piše:

1. mart/ožujak

Dan nezavisnosti/neovisnosti

Čini se kao uzor političkojezičke korektnosti, ali je zapravo primjer nacionalističke mutavosti. Kosa crta, koja kao trag sječiva prolazi kroz jezik, u srednjoj Bosni jedini je preživjeli



element grba s kojeg su otpali svi ljiljani (kao lišće s Mukinje i Brekinje). Zbog nje smo i krenuli na ovaj put: da bismo čuli sopstvene misli kako odjekuju u njoj, tamo gdje je najdublje urezana.

Od Novog Travnika, pored ruševina nekadašnjeg vojno-industrijskog giganta, preko prevoja Rostovo, kroz Bugojno, stižemo u Uskopaljsku dolinu. Snijegom pokriveni vrhovi okolnih planina ovdje još uvijek uspješno odbijaju napade ovogodišnjeg nestrpljivog proljeća. Kuće duž ceste, bez razmetljivih ograda i njegovanih vrtova čine se kao da bi i same negdje otišle, samo nisu još odlučile kuda. Na nekoliko mjesta pored kolovoza na parkiranim kamionima prodaju se krompir i jabuke. Vrbas, ovdje jedva širi od nabujalog potoka, povremeno priđe da se pozdravi pa opet otrči u polja. Nakon četvrt sata igre s njim dolazimo na određište.

Gornji Vakuf crtica Uskoplje

Gornji Vakuf crtica Uskoplje gradić je sa, prema zadnjem popisu, 24.000 stanovnika. Ali svaki peti, tvrdi Berti, koji nas dočekuje ispred crkve uzašašća Marijinog, ukazao se popisivačima samo nakratko, koliko je bilo potrebno da ga registruje osjetljiva nacionalna vaga. U dane popisa, sjeća se naš domaćin, na nekim zapuštenim adresama živjelo je i po dvadesetoro ukućana. On je studij završio u Sarajevu, ali onda se vratio u rodno mjesto, gdje strpljivo čeka posao. Sa hrvatskom putovnicom i uz pomoć rođaka mogao bi potražiti zaposlenje negdje u Uniji, ali još ne pomišlja na to. Iako mnogi iz njegove generacije odlaze. Od dvadesetak brakova sklopljenih prošle

godine (u Uskoplju, a kad se kaže Uskoplje misli se na hrvatski komad Gornjeg Vakufa) samo pet ih je bilo s oboje autohtonih mladenaca; u svim ostalim jedno je došlo izvana i odvelo drugo sa sobom.

Berti nas nudi kafom, ali bismo da najprije prošetamo glavnom ulicom. Ona se proteže paralelno s magistralnim putem koji od Bugojna vodi prema Prozoru crtica Rami i Jablanici i cijelom dužinom zove se Gradska. Većina jednospratnih kuća obnovljena je. Tim prije u oči upadaju one koje stoje kao spomenici razaranja, i na njima: boginjavi zidovi, urušena ploča, gvozdена konstrukcija galerima pretvorena u zahrđalo rende.

Pretiče nas brojna grupa djece. Berti kaže da su bošnjačka. Pokušavamo odgonetnuti po čemu se to vidi, ali ne uspijevamo. Idu iz škole, koja je na hrvatskoj strani, objašnjava Berti. Vraćaju se kući. Zajedno s njima prelazimo onu crticu između Donjeg Vakufa i Uskoplja (koja se zove Fra Anđela Zvizdovića).

Granica između bošnjačkog (muslimanskog) i hrvatskog dijela je za nas nevidljiva. Sve što vidimo je mali trg sa zapuštenim parkićem. Prostorom dominira velika nova zgrada Konzuma. Preko puta je mali kiosk i ispred njega tezga sa svežnjevima luči u snopićima. Na oglasnoj tabli je zelena smrtonica. Promjenjivi podaci ispisani su hemijskom olovkom, čitljivim rukopisom. Rubrike koje se ponavljaju odštampane su bojom kojom i okvir:



Usitinu! Mi smo Allahovi i usitinu, mi smo Njemu povratnici!

Obavještavamo rodbinu, prijatelje i poznanike, da je Preselio(la) na Ahiret dana:

Dženaza polazi:

dana:

ispred:

sati:

Ukop će se obaviti na greblju (mezarju):

Ožalošćeni:

Rodna korektnost primijetila bi da u štampanom dijelu nedostaju prijateljice, povratnice, poznanice, ožalošćene, ali misao ide dalje od tog zanovijetanja: koliko je tih osmrtnica dovoljno za ovako malo mjesto? Koliko vremena treba da se ispišu? Šta kad se pogriješi, ispusti slovo, kad se ruka zamori i rukopis postane nečitak? Zašto se taj naknadni tekst nije mogao odštampati na običnom printeru? Niko se nije sjetio, ili nema stručnjaka koji bi programirao takav formular u word-u, ili je to neki običaj kojeg se ne želi prekinuti?

Noćni suživot rijetko bet tuče

Pitamo Bertija prelaze li ljudi s jedne strane na drugu, postoje li mjesta na koja zajedno izlaze. Uglavnom ne, kaže, ali nakon malo razmišljanja sjeti se pijace srijedom i lokala gdje su konobarice. Djevojke sumnjivog morala, dodaje, kad podignemo obrve. Postoji i jedna kafana gdje sviraju narodnjaci, na hrvatskoj strani, ali se tamo noćni suživot rijetko završi bez tuče.

U sjeni Konzuma je zgrada čije strogo simetrično pročelje, nalik na crkveno, ali bez krsta i vitraža, nedvosmišleno podsjeća na Domove kulture građene pedesetih u stilu sovjetske arhitekture. Berti ne zna šta je sada unutra. Nekada je tu bilo i kino, ali projekcija odavno nema, osim ako neka nevladina Florens Najtingel ne zaluta da ranjenicima privije celuloid na rane. U holu je zatvorena blagajna za prodaju karata. Na spratu biblioteka. U otvorenoj i mračnoj sobi bez prozora i nadzora, koja je predvorje za prostorije ugroženih kategorija stanovništva, dočekuje nas nekoliko polica s knjigama pomalo egzotičnih naslova. Naslonjeni jedni na druge i svi nahereni ulijevo tu su Mićanović (S Majevice i Semberije), Kardelj, Adorno (Tri studije o Hegelu), Mali Muk, Duraković (Prolegomena za historiju književnosti orijentalnoislamskoga kruga), Svijet Maja, Dalmatinski proleter, Bosanske nesanice...

Prava biblioteka je iza zatvorenih vrata s odgovarajućom tablom. Direktorica Nermina Gudić raduje se gostima i ponosno ističe da je biblioteka otvorena prije par godina, skoro dvije decenije nakon što je počeo rat i cijela zgrada srušena. Dio fonda sačuvan je u školi i prenesen iz nje ovamo. Uglavnom se odnosi na lektirna djela, jer su đaci najrevnosniji korisnici, ali pažnju privlače sve cjenjeniji kompleti Pet stoljeća hrvatske književnosti i Srpske književnosti u sto knjiga. U sobi, koja je i biblioteka i kancelarija, gori vatra u peći na drva. Ugodno je, svijetlo i toplo. Police su čiste i pregledne. Jedino što bi nekoj inspekciji moglo zasmetati je nekoliko staklenih pepeljara, uredno složениh povrh knjiga u policama. Književne večeri su rijetke. Nema interesa, kaže domaćica. Osjećala se neugodno pred piscima koji potegnu toliko put i onda se nađu oči u oči sa pet posjetilaca. Na otvaranje biblioteke, iako je poslano preko dvjesto pozivnica, došlo je svega pedesetak ljudi.

Čitaonica je na spratu, zapravo u potkrovlju, i pripada Omladinskom centru. Oprema je nova, ambijent veseo, u živim bojama, prilagođen djeci. Kad zavirimo unutra, prekinemo dječij-

ju igru. Samo na kratko; kad zaključe da nismo opasni, nastavljaju.

Na drugoj strani puno više krtija

Ponovo na glavnoj ulici, Berti priznaje da za dvije godine, koliko je u Uskoplju od kako se vratio sa studija u Sarajevu, nije prelazio na ovu stranu. Osim možda nekoliko puta na pijacu, koja je još jedno mjesto susreta svjetova. Pita nas primjećujemo li razliku. Priznajemo da ne. Vozni park, pokazuje na automobile. Ovdje je puno više krtija.

To je logično. Bošnjaci nisu imali priliku da s putovnicama odlaze rođacima u Evropu, da rade nekoliko mjeseci na crno i da vrte se s pristojnim autom. Sloboda kretanja očito ima i materijalnu težinu. I ulice su ovdje uže, dodaje Berti. To je istina. I kuće su drugačije; nekoliko na glavnoj ulici ukrašene su orijentalnim prozorima i liče na kulise iz Sulejmana Veličanstvenog. Jedino što nam se čini pretjeranim, a Berti i Brano drže za pravilo, jeste krovna politika. Navodno, Hrvatski su na dvije a muslimanski na četiri vode.

U glavnoj ulici su dvije džamije. Na mjestu treće, Čamiliji, travnjak je s nekoliko potamnjenih nišana. Na ulazu piše da ju je podigao muderis, alim i pjesnik Čamilija 1629. (1039. hg) a da su je srušili fašisti 1944 (1363 hg). Nije nam baš jasno čiji: srpski, hrvatski, njemački...? Nemamo namjeru otvarati tu temu, ni vraćati se u vrijeme Bitke na Neretvi i Titovog Prozor crtica Rama noćas mora pasti. Uspomenu na to vrijeme čuva partizansko groblje, po kojem se zove i čuka iznad samog gradića. Berti ne preporučuje da se penjemo gore, jer još uvijek nije deminirano. (Poslije će nam javiti da ipak jeste.) Pa ipak ćemo se kasnije popeti, da napravimo nekoliko snimaka gradića i steknemo utisak o njegovoj veličini. Strma staza, kroz klizavu travu posutu jagorčevinom, dovodi nas do borovog šumarka. Groblje je u zadnjem ratu više puta prelazilo iz jednih ruku u druge, i svaki put je to, iz današnje perspektive besmisleno osvajanje, plaćano ljudskim životima.

Nastavljamo šetnju glavnom ulicom do šehidskog groblja. Široka linija mermernih nišana proteže se sredinom blage zelene kosine ograđene visokom kovanom ogradom na kamenom podzidu. Na ogradi je tabla s upozorenjem:

Zabranjeno

Istovar drva.građ.materij.pred ogradom kao i pranje sušenje i klofanje tepiha na ogradi i vješanje rublja

Zar je zaista trebalo tablom upozoriti komšije mrtvih da je neprilično na ogradi groblja klofati čilime! I opet, kao i s onim nesretnim štampačem, kako je moguće da se pored tona i kilometara skupe kovine niko nije sjetio ljudima postaviti jedno vratilo za njihove svakodnevne potrebe? Zašto je smrt investicija, a život trošak?

Bolesna fasada

Vrijeme je za kafu. Ali kafići su ili puni ili je muzika neprijateljska. Berti predlaže mjesto gdje je on inventar. To znači da se vraćamo u hrvatski dio. U ulici Fra Anđela Zvizdovića, u prolazu između dvije zgrade, pažnju nam privlači bolesna fasada, boginjava od gelera i rastočena vlagom. Jeftinom stolarijom nužda je zapušila rupe u zidovima i ruševinu pretvorila u Centar za socijalni rad. Pristup visokim staklenim vratima s rešetkama je od parkiranih automobila jedva moguć. A njih bi bilo još i više da tijesan prostor ne zauzimaju drva za ogrev uredno složena uz vlažnu fasadu.

U kafiću ne uživamo simpatije konobara i ne dobijamo

BONUS TRANSPORTATION, LLC



Zapošljavamo owner operatore !


- Commision 10%
- Sedmična isplata
- 24/7 dispečer na raspolaganju
- Saradjujemo sa svim brokerima na prostorima Sjeverne Amerike
- Nudimo fuel cards, trailere, kvalitetan profesionalni dispatch



616 322 5818
616 719 6064
bonustransllc@yahoo.com

PRODAJETE ILI KUPUJETE KUĆU?
Vi imate pitanja - ja imam odgovore

- Sa Vama od početka do kraja, u svim fazama kod prodaje ili kupovine kuće
- Ostvarenje i zaštita Vaših interesa je moj prioritet
- Idealno vrijeme za kupovinu kuće - vrlo niske cijene uz povoljne kamate
- Foreclosure * HUD homes * Prvi put kupci dobijaju Home Depot gift card
- Besplatne usluge notara i prevođenja potrebnih dokumenata



metrobrokers.com **GMAC Real Estate**

DINO KRGO
REALTOR

678-429-4353
dkrigo@bellsouth.net



pravu zaporku za internet. Zato ne uspijevamo na mapi provjeriti kakav je kraći put nazad do Novog Travnika, koji bi nas doveo i do Kamenih svatova, nekropole stećaka za koju Brane tvrdi da je vrijedi vidjeti. Jer ko zna kad će opet iskrsnuti ovakva prilika.

Kad nastavimo obilazak raspitujemo se kod prolaznika i odgovor je uvijek isti; preko Bugojna je bolji put. Taj o kome se raspitujemo je rupav i njime niko ne ide. Ako nam je do stećaka, ima kamenih svatova i na bližoj strani i na boljem putu. Svašta dokim ljudima pada na pamet, to govore njihovi sažaljivi pogledi.

Iako smo sebi obećali da ćemo ignorisati dvije škole pod jednim krovom, kršimo obećanje. Srednjoškolski centar obnovljen je slovenačkom donacijom. Iznad dva odvojena ulaza stoje dva različita naziva. Dvorište je prazno i čisto. Po sterilnosti podsjeća na karaulu JNA. Igralište je s druge strane i tamo nekoliko dječaka puca penale. Preko ceste je stadion HNK Sloga, koji je za sada ujedini igrače ali još uvijek ne i navijače. Berti ne ide na utakmice, ali poznaje neke nogometaše koji između treninga i tuširanja obavezno svrate na pivu.

Kameni svatovi

Iako su prognoze prijetile kišom i snijegom, vrijeme je još uvijek suho i ne previše hladno. Čak povremeno i sunce uspije da razrijedi sivilo koje visi nad dolinom. Ali, upozorava nas Brane, ukoliko želimo za dana stići da vidimo Kamene svatove, trebalo bi krenuti prema Čokoljubu. Usput prolazimo pored luksuzne vile od crvene opeke, spuštene kao objava među leprozne. Krst iznad pompeznog ulaza otkriva da u njoj stanuju svećenici. U jednoj stvari očigledno nema razlike između dvije zajednice otrovane mržnjom: oni koji propovijedaju bolji život na onom svijetu ne bježe od luksuza u ovom.

Uprkos oblacima koji se zgušnjavaju i spuštaju, i upozorenjima domaćih da je put za Maculje, gdje se nalazi nekropola stećaka, loš, ipak krećemo. Cesta R439 krivuda prateći tok rijeke u tjesnacu između dva masiva. Iznenađeni smo njenom kvalitetom. Čokoljub se klancao asfaltima mnogo gorim od ovog tvrdog i širokog makadama, izlokanog mjestimično i prošaranog borama koje su ostavile bujice. Nakon nepunih dvadeset minuta veleslaloma stižemo na prostranu zaravan gdje nas čekaju Kamene svatovi.

Izdaleka liče na džinovske gljive skupljene u vilinsko kolo. Ima ih nekoliko uspravnih i visokih, nekoliko s krovom na dvije vode, tzv. sljemenika, većina su ravne ploče, neke prilično utonule u smelju. Brane je srećan i pokušava svoje ushićenje podijeliti s nama, sipajući kao iz rukava informacije o konturama u kamenoj mahovini. Naročito nam skreće pažnju na križeve čiji se donji krak širi i podsjeća na haljinu čovjeka koji širi ruke. Po njima je, osim po broju stećaka (101) ova nekropola posebna. U gustoj travi između mramorova izbijaju prvi ljubičasti i žuti cvjetovi. Proljeću je svejedno ko leži pod zemljom i od čije je ruke stradao.

Počinje kiša i sve je hladnije. Sa zakašnjenjem od cijelog jednog dana, vremenska prognoza stiže u središnju Bosnu. Vrijeme je za povratak.

(Mukinja i Brekinja naslov je izvanredne pripovjetke Ćamila Sijarića, o dva neobična stabla pored puta, o nesvakidašnjoj ljepoti u surovom kraju i o ljudskoj bešćutnosti od koje živi svako zlo.)

Autor: Nenad Veličković

Umjesto zakašnjele, beskorisne novogodišnje čestitke

Ovim polu-otvorenim pismom (tako je to kod nas) narodu/narodima u BiH iz sveg srca želim samo da im 2015. godina ne bude puno gora, nego prošla, (bazirano na negativnom silaznom trendu od rata do danas).

Stvarno, ljudi ovo je već 2015. godina, prošlo je 20 godina od, po sve nas, pogubnog rata, a mi se ponašamo da je juče završio, e pa nije.

Zločini i zločinci sa bilo koje strane se ne mogu i ne smiju zaboraviti i oni moraju odgovarati po zakonu za učinjeno, ali mi ostali treba da se posvetimo sadašnjosti i budućnosti.

Bez obzira na sve "različitosti" i ko smo, šta smo i odakle smo, svi mi moramo jesti, platiti račune, kupiti djeci čizme za zime; sve ostalo dolazi poslije toga.

Ali prvo, moramo promijeniti sebe, da bi promijenili svijet oko sebe. Mi moramo promijeniti naše navike, razmišljanja, raskrstimo za zabludama i nebulozama. Mi samo šupljiramo i čekamo na "guzovaču".

Ne razumijem, zar niste postali umorni od čekanja da se nešto desi, promjeni, popravi samo od sebe, da nam neko to servira na tanjiru. Mislim da je zadnjih 20 godina bilo više nego dovoljno da to uvidimo. Ljudi moji, osvjestite se, otrijeznite se od lažnog masovnog pijanstva.

U Americi Obama je pobijedio sa parolom "Yes, we can!" (Da, mi možemo).

Koja je naša glavna parola - "Ne isplati se"!

Ništa se ne isplati. Ne isplati se raditi, zidati, sijati, kuhati, učiti. Guzovača je osnovno mjerilo i čekanje na to ko će ti udjeliti neku "crkavicu" ili platiti pivu ili kafu.

Je li se ikada upitaš? Kakav ću trag ostaviti iza sebe, da se zna da sam ikad postojao. Šta će ostati iza tebe? Samo prašina, ništa više, hava. Gdje je taj osjećaj, ponos da kažeš "Ja sam iskrčio šumu i napravio taj voćnjak. Ja sam učestvovao u pravljenju te ceste. Ja sam sa drugima premostio tu rijeku. Ja sam sazidao tu zgradu".

Žao mi je što vam moram reći, ali raditi se mora. Rješenje za naše probleme je prilično jednostavno. Samo rad, zalaganje, znoj. Istina, možda ćemo u početku raditi za džaba, da posta-

vimo osnove, ali će to donjeti rezultate, pa će biti bolje i bolje. Sjećate li se, ipak, boljih prošlih vremena i parola:

"Gradimo prugu, pruga gradi nas!, Zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača!"

Znam da je neimaština i da nema posla, da i oni koji rade primaju malo ili ništa. Ali isto tako je činjenica, tako bar čujem, ljudi neće da rade, neće da se potrudu, jer je puno kriminala, nepravde, zloupotreba, korupcije, privilegija, poznanstava, itd.

Ljudi, uvijek je bilo i uvijek će biti kriminala, nepravdi, zloupotreba, povlastica, ali u prošlosti to ljude nije pokolebalo, radili su najbolje što su mogli, nekad i za malo, ali su uprkos tome civilizacije napravljene od početnih do današnjih.

Ovo što ja govorim nije ništa novo i ja ne pokušavam da "izmislim toplu vodu", ja samo hoću da hladnu podgrijem da je ponovo možemo koristiti.



Zadnjih 20 godina mi ruke jedino koristimo da bi pristima "upirali" jedni u druge, počnimo da sa njima upiremo u tipke, okrećemo prekidače, držimo krampe i čekiće. Vrijeme je da prihvatimo naše zablude, jer treba da shvatimo, da nakon izgubljenih 20 godina, niko nam neće/ne može pomoći, da jedini mi možemo pomoći sami sebi. To je realnost.

Kako? Pameću i radom, mi imamo jedno i drugo. Zato uključimo mozak, zasučimo rukave,

napregnimo mišiće i to je jedini način da napravimo kakvu-takvu podnosljiviju sadašnjost i bolju budućnost za nas same tako i za one koje dolaze iza nas.

Zato pozivam sve normalne ljude, koji misle svojom glavom i koji znaju da je snijeg bijel, a ugajl crn, bez obzira što im drugi govore da se pokrenu i udruže za promjene.

Na kraju da parafraziram Andrića: "Nadam se da će uskoro doći vrijeme kada će ponovo pametni da progovore, glupi i nesposobni da zašute, a obični ljudi se obogate svojim radom"!

Dino Krگو

**Dodite i kupite sve na jednom mjestu
UŠTEDITE I VRIJEME I NOVAC!**



**Clarkston Village Shopping Center
926 Montreal Road
Clarkston, GA 30021**

926 Montreal Road, Clarkston, GA

404-296-6493

**THRIFTOWN
Clarkston Village**

Elon Musk pokušava uvesti internet u svemir

Elon Musk, čovjek je posvećen projektu preseljanja civilizacije na Mars, takođe želi uvesti internet u svemirski prostor. Izvršni direktor Tesla Motors i SpaceX izjavio je na jednom privatnom događaju u Seattleu kako će koristiti flotu satelita kako bi ubrzao internet i doveo ga u ona područja koja do sada nisu imala pristup.

I dok će za sada koristi od ovoga imati još uvijek stanovnici naše planete, Musk ide korak naprijed sa ambicioznim planovima - on želi iskoristi stečeni profit za izgradnju naselja na Marsu. „Gledamo na to kao na dugoročni izvor prihoda kako bi bili u mogućnosti osnovati grad na Marsu”, izjavio je Musk za Bloomberg. On nije ponudio detalje kako misli iznaći sredstva za ovaj poduhvat, ali jeste pomenuo mogućnost prodaje satelita nakon što mreža bude kompletirana. Za izgradnju navedene mreže SpaceX planira lansirati oko 4.000 satelita u orbitu u rasponu od oko 750 milja iznad zemljine površine.

Musk je poznat po svojoj odlučnosti da kolonizira najbliže susjede naše planete, sa planovima da naseli Mars do sredine 20-ih godina ovog vijeka. Član takozvane „PayPal Mafije” - suosnivač ovog servisa za plaćanje koji je nastavio sa poslovnim uspjesima nakon prodaje kompanije eBayu, Musk je osnovao SpaceX 2002.godine kako bi revolucionarizirao svemirsku tehnologiju, sa ultimativnim ciljem da omogući ljudima život na drugim planetama. Sa NASA-om je potpisao

ugovor vrijedan 2,6 milijardi dolara prošle godine, postajući tako, pored Boeinga, prva privatna kompanija koja će slati astronoute na Međunarodne svemirske stanice, od početka 2017. SpaceX je predstavio svoju prvu svemirsku letjelicu sa posadom, nazvano Dragon V2, u maju prošle godine. Letjelica je namjenjena za putovanje za i nazad sa svemirskih stanica, kao i za prevoz tereta. Kompanija je uspješno lansirala kapsulu sa teretom na ISS ovog mjeseca, ali se prilikom povratka ova višekratna raketa prinudno spustila u Atlantski okean.

I sada se čini kako Musk vidi svoj svemirski internet projekat kao novi način koji će ga dovesti u svemir. Izgradnja mreže potrajat će najmanje pet godina i koštaće oko 10 milijardi dolara. Umjesto slanja podataka kroz mrežu koja koristi optičke fiber kablove, predloženi sistem će prenositi signale od satelita do satelita. Musk naglašava da će novi sistem takođe uvezati i područja koja do sada nisu imala pristup internetu. Realizacija projekta će biti praćena i nadgledana iz novog glavnog sjedišta SpaceX kompanije, lociranog u Seattleu.

Musk nije jedini svemirski entuzijast koji želi stići na Mars. Život na Crvenoj planeti je naučno-fantastična fantazija i cilj mnogih tehnologa u posljednjih nekoliko godina. Mars One, na primjer, pokušava zasnovati ljudsku koloniju na Marsu tokom 2025, nudeći investitorima međuplanetarni plasman proizvoda.



Novo u na tržištu Evrope: FASTV nudi preko 1.000 kanala, za samo 14.90 eura

Naše iseljenike širom Evrope će sigurno obradovati vijest da je FASTV, najveći provajder balkanskih kanala, počeo sa radom i na Starom kontinentu. Ova kompanija koja već sedam godina djeluje u SAD i Kanadi, klijentima u Evropi nudi čak 1.000 televizijskih kanala, od čega su 200 sa prostora Balkana.

FASTV, multinacionalni internet pretraživač koji je i dodatno specijalizovan za emitovanje TV i radio signala preko interneta, u svojoj ponudi ima i preko 500 besplatnih filmova, kao i razne druge sadržaje.

„FASTV svojim klijentima omogućava beskrajnu zabavu. Naše IPTV kutije su poznate kao najpovoljniji korisnički uređaji, jer pratimo sva dešavanja na polju tehnologije. Dovoljno je samo da imate internet konekciju, tako da više nisu potrebne satelitske antene da bi ljudi širom svijeta na svom televizoru pratili dešavanja u zavičaju“, kaže menadžer Dren Deva.

FASTV, kaže Deva, ne odlikuje se samo uspješnošću kada je u pitanju emitovanje televizijskih programa, već je ova kompanija odavno poznata po profesionalizmu i iskrenom odnosu sa pretplatnicima, kao i po najpovoljnijim cijenama.

„Nudimo nabolje programe po najpovoljnijoj cijeni. Za samo 14,90 eura naši korisnici u Evropi su u mogućnosti da



prate preko 1.000 televizijskih kanala. Besplatno nudimo i druge sadržaje, o čemu zainteresovani mogu više saznati na našem web sajtu www.fastv.com/eu“, poručuje iz ove kompanije

Naši ljudi u raznim evropskim zemljama mogu postati korisnici ukoliko pozovu jedan od telefonskih brojeva koji se nalaze na portalu, a kutiju FASTV-a mogu naručiti i direktno preko interneta.

FASTV **1000+**
KANALA

sales@fastv.com / www.fastv.com

ZA SAMO 14.90€ /MJESECNO

**KONTAKT CENTER
NAZOVITE NAS**

UK: +44-20-37471740	Austria: +43-12-53022246
Netherlands : +31-20-7979431	Denmark : +45-32-720357
Norway: +47-21-954910	Luxembourg: +35-22-7861437
Sweden : +46-85-3527857	Germany: +49-69-257367157
Finland : +35-89-23170596	France : +33-48-2985264
Switzerland : +41-44-5788894	Italy : +39-06-83364675
Belgium : +32-28-937084	

Fiat 500X: Crossover kao nijedan drugi

Ako pogledamo konkurenciju Fiata 500X, shvatićemo da ovaj automobil nudi ono što nemaju ostali modeli, a to je istinski 4x4 pogon.

Nova nada italijanskog Fiata zove se 500X. Nakon klasičnog 500 i monovolumenskog 500L modela, crossoverski "X" predstavlja još jednu varijaciju na temu legendarnog "Fiće". Kako bi zadovoljio najrazličitije ukuse ljubitelja crossovera, Fiat je 500X ponudio u dva različita konceptijska izdanja. Jedno je urbanog, a drugo off-road karaktera. Urbani model se prepoznaje po lakiranim i stilizovanim odbojnicima, dok off-road ima robusnije odbojnice i stilizovane krovne nosače. Kupcima je na raspolaganju 12 različitih karoserijskih boja, te nekoliko dezena 16, 17 i 18-inčnih alu naplataka. Enterijer je oblikovan u stilu 500L modela, ali osjetno bogatije opremljen i unapređen savremenijim multimedijalnim sadržajima.

Mogućnost personalizacije

U skladu sa renomeom svih modela iz serije "500", mogućnosti personalizacije enterijera su brojne, što bi trebalo zadovoljiti ukuse najzahtjevnijih kupaca. U 4,25 metara dugačkom automobilu (2 cm je duža off-road verzija), Fiat obećava optimalan komfor za četiri osobe, a na nivou klase je i prtljažnik osnovne zapremine 350 litara. Za početak prodaje odabrani su jedan benzinski i dva dizelska agregata. Ljubi-

teljima benzinaca na raspolaganju je savremeni MultiAir II 1.4-litarski turbo agregat sa 140 KS (104 kW). Ulazni dizelaš je 1.6-litarski MultiJet II sa 120 KS (90 kW), dok se kao top model nudi 2.0 MultiJet II agregat sa 140 KS (104 kW). Oba dizel motora serijski se kombinuju sa šestostepenim ručnim, dok se uz 2.0 dizelski agregat može dobiti i opciono devetostepeni automatski mjenjač. Kao opcija uz 1.4 turbo benzinac se nudi i šestostepeni automatski mjenjač sa dva kvačila. U prvoj godini proizvodnje paleta agregata biće obogaćena sa 1.6 E-torQ benzincem sa 110 KS (82 kW), petostepenim manuelnim mjenjačem i prednjim pogonom.

Njemu će se pridružiti i pojačani 1.4 MultiAir II agregat sa 170 KS (127 kW), te raskošni 2.4-litarski Tigershark sa 184 KS (137 kW). U paleti dizelaša naći će se i mali 1.3 MultiJet II sa 95 KS. Fiat 500X biće moguće dobiti sa prednjim ili 4x4 pogonom, zavisno od vrste i snage agregata. Osnovna karakteristika 4x4 pogona je mogućnost automatskog isključivanja zadnje osovine, što smanjuje gubitke energije i potrošnju. Ovu opciju osim 500X modela, u klasi malih gradskih crossovera danas nudi njegov tehnološki brat blizanac Jeep Renegade.

Za početak prodaje ponuđena je specijalna serija "Opening Edition", po cijeni od 22.040 eura za najpovoljniji model, uz napomenu da je u navedenu cijenu uključen akcijski popust od 2.000 eura.



PROBLEMI SA SUNUSIMA?



BOLOVI?



NESANICA?



Revolucionarna tehnologija koja komunicira s tijelom

Holografski čipovi komuniciraju s tijelom preko energetski osjetljivih tačaka na tijelu zvanim meridijani-poput akupunktura, ali bez iglica.

Koriste se za: gubitak tjelesne težine, nesanicu, bolove, sinusne alergije, povećanje libida i više energije.

Holografski čipovi su mali flaster u boji kože. Čipovi se lijepe na kožu tako da ništa ne ulazi u tijelo, a potpuno su nenametljivi. Naučno je dokazano da su čipovi-flasteri veoma učinkoviti, ali najbolji dokaz su rezultati desetine hiljada ljudi širom svijeta koji ih koriste svaki dan.

HILJADUGODIŠNJA TRADICIJA AKUPUNKTURE U KOMBINACIJI SA

NAJMODERNIJOM TEHNOLOGIJOM DANAŠNJICE

HOLOGRAMSKI ČIPOVI

WWW.EM.CIEAURA.COM

Zlatan Fazlić Fazla, povratak na scenu nakon deset godina: Prodao sve u Sarajevu i otišao živjeti na selo

Deset godina Zlatan Fazlić Fazla nije snimao nove pjesme, niti davao intervjue u domaćim medijima. No, iako je od 2004. godine bio u, kako on kaže, dobrovoljnoj ilegalnoj, njegove pjesme nisu prestajale da se vrte na radio i TV stanicama. Razlog? Vjerovatno taj što „Bašćaršijsku“, „Pleši“, „Jaliju“, „Ode Mujo u mornare“, i da ne zaboravimo i onu obradu, koju je originalno otpjevao ugledni arhitekt, muzičar i slikar Vedo Hamšić „Četiri mladića idu s Trebevića“, Fazla nije pravio da bi trajale jedno ljeto.

Pravljene su da traju deset, pedeset, sto... godina. No, odmor je završen i Fazla se ove godine na scenu vraća s novim albumom koji će se na tržištu naći u narednih nekoliko mjeseci.

- Pauza je napravljena ciljano zato što sam osjetio da me ima previše, ali nisam znao da će ona ovoliko potrajati. U međuvremenu sam nastavio da radim posao kojim sam se uvijek paralelno s muzikom bavio, komponirao sam i za različite pjevače i evo sad sam poželio nakon deset godina da snimim nešto i za sebe. Dvije nove pjesme sam izbacio kao promo singl i sada nastavljam da završavam ploču u studiju Javnog servisa.

U proteklih deset godina promijenili ste i mjesto boravka, a velikim dijelom i način života. Centar Sarajeva ste napustili i otišli da živite na selo. Gdje Vam je sada adresa?

- U Kromolju. Sve što sam imao u gradu ja sam prodao i otišao da živim na selo. Bila je to i jedna vrsta avanture, naročito za neke moje prijatelje, koji su me sumnjičavo gledali, kada sam prije nekih šest ili sedam godina prodao stan u centru grada i kupio livadu. Mislili su da sam pukao u ratu i da se posljedice manifestiraju sada (smijeh). Pitam ih: Šta mislite o ovome? Kažu mi: Pa eto, fino je. A, vidite im na licu onaj pogled...

Ali, stvarno, zašto ste to uradili?

- Brzo sam živio... rano sam počeo živjeti brzo. Tempo se morao usporiti. Oduvijek sam znao da ću se jednog dana, kada za to dođe vrijeme, kada osjetim potrebu, smiriti i otići da živim u prirodu. Zanimljivo, od televizijskih emisija uvijek sam volio gledati one o poljoprivredi. Uvijek su mi se sviđale, ne znam zašto. Rođen sam u gradu (odrastao na Bje-lavama, op.a), nisam nikad nikoga imao na selu, pa da kažem da sam zbog nekog svog volio selo. Otišao sam da živim na selo odakle je bio moj mljekar, koji nam je donosio mlijeko.

Koliko zemlje imate u Kromolju i šta uzgajate?

- Imam pet, šest duluma, oranicu, voćnjak, proizvodim sve: hranu za sebe, rodbinu, prijatelje. Znao sam kako to ide, oni dođu na selo, nakupe sebi sepet šljiva, krušaka, grožđa i nose kući. Ne konzumiram alkohol deset i kusur godina, ali neko od raje dođe pa napravi rakiju. Kao što rekoh, previše sam brzo hodao kroz život. Skoro protrčao. U stvarima koje u brzini života nisam primjećivao sada uživam. Kaže jedan moj prijatelj: „Kako starim, sve više uživam u vlastitom društvu“. Tako i ja.

Biste li se više ikad vratili u grad?

- Ne bih. A, nema više ni mogućnosti za to. U Sarajevu

sam prodao dva stana, sve veze s gradom sam praktično prekinuo. Brzo siđem u grad, mada silazim samo kad moram. Gore mi je super, obučen gumene čizme, orem, žanjem, pravim zimnicu. I kad sviram gitaru, draže mi uzeť gitaru pa sjest' u šljivik i zasvirat' nego u kući to raditi.

Kako je supru-ga reagirala na odluku da promijenite adresu? Šta je ona po profesiji?

- Nekad je radila kao novinar, a po profesiji je arhitekt. Kada smo kupili ze-

mlju, dizajnirala je kuću prema našim zamislima. A, reagirala je kao i ja. Oboje uživamo na selu. Ona radi isto kao i ja. U bašti je, u gumenim čizmama. Mi smo pravi seljaci (smijeh).

Kada ste sve ostavljali u gradu što ste godinama sticali, jeste li bili svjesni rizika u koji ulazite?

- Nikad mi nije bio problem rizikovati. Nema profita bez rizika. Ima, ali ako se rodite kao princ Charles. Imate sve, pa ne morate ništa rizikovati. Međutim, ako sami sve stičete, morate onda stalno donositi teške odluke. Donio sam milion teških odluka, neke su bile dobre, neke loše, ali ne okrećem se unazad. Nisam taj tip čovjeka. Česti povratak u prošlost zna biti opterećujući i zna biti veliki teret.

Osim sebi, pisali ste pjesme i najvećim zvijezdama na ovim prostorima, od Kemala Montena, Severine, Halida Bešlića, „Croene jabuke“..., ne treba zaboraviti ni da ste autor muzike za filmove, serije, dokumentarce... Naše najveće zvijezde polako idu ka penziji, valja stvarati nova imena. Zašto je Sarajevo u tom smislu na koljenima u odnosu na tvornicu novih muzičkih imena kakvu, naprimjer, ima Beograd?

- Kad sam počeo karijeru, snimio sam vinil ploču, a onda su došle kasete, pa CD-i, sad su aktuelni telefoni. Sve se promijenilo, televizija naročito. Ona je otišla u sferu reality showa. I šta se sad dešava? Ona proizvodi zvijezde tokom godine, dakle, dok traje show. Kada pobijediš, onda ta ista televizija koja te je proizvela uzme pištolj i ubije te. Zašto? Zato što joj ne trebaš. U takvim formatima jedino gdje se zarađuje, zarađuje se kroz marketing. Televiziji treba nova sezona, novi show i nova zvijezda. Dok god taj format kao reality show ili takmičenje postoji, dotle će to tako izgledati. Mi koji se bavimo muzikom, simamo ploče, imat ćemo uvijek istu publiku.



Nje će nekad biti više, nekad manje, ali uglavnom će biti publika koja nas je proizvela. Mene nije proizvela televizijska kuća, već publika, koja je, kad sam snimio svoje prve pjesme, rekla: „Što ti je fina ona pjesma“. Kažu mi ljudi – nisam ni primijetio da te nema, ona „Baščaršijska“ se sve vrti na televiziji. A tu pjesmu, odnosno spot sam izdao prije 12 godina, ali ona se vrti zato što je dobra pjesma, a ne zato što sam ja ljepuškast. Sad smo narasli veliki pa možemo pričati iskreno, to je tajna mog uspjeha kod publike. Imam je toliko koliko je imam i sretan sam s njom. Zašto ja volim svoju publiku? I zašto nisam krenuo u moderne trendove? Zato što ona dozvoljava da pišem onako kako ja želim da pišem i njoj se to sviđa.

Ko je na prostoru bivše Jugoslavije najveća zvijezda?

- Nema tu velike misterije, kad su karijere u pitanju, one su vrlo jasno poredane. Da ne govorimo o ukusima, naravno, Goran Bregović ima najveću karijeru. On je napravio međunarodni posao. Kao što mi eventualno sviramo u inozemstvu za naše ljude, on u Kanadi svira za Kanađane, u Švicarskoj za Švicarce, dakle, to je jedna ozbiljna karijera, koju je on mukotrpno gradio, nije ona pala s neba, nič' ičija karijera pada s neba. Što se mene tiče, moji uzori su bili nekomercijalni umjetnici, uglavnom kantautori, Leonard Cohen, Cat Stevens, poznatiji kao Yusuf Islam. Kod nas je to Arsen Dedić. To su ljudi koji nisu punili stadione, snimali ploče milionskih tiraža, već su obilježili jednu epohu kvaliteta svojih pjesama. Uvijek sam ih volio. I vjerovatno sam se u svom radu jednim dijelom naslonio i na njih. Bio bih neizmerno sretan ako sam jedan mali procent dobar kao što su oni. A napisao sam i ja nekoliko finih pjesama, čini mi se, od ovih 400 koje imam.

Vi se razumijete i u politički marketing, radili ste na izbornim kampanjama mnogih bh. političara. Je li bilo više pobjedničkih ili gubitničkih kampanja?

- Radio sam marketing paralelno s muzikom, imao sam još u socijalizmu marketinšku agenciju. U početku smo radili marketinške kampanje za različite proizvode i usavršavali se u tom području, a potom su nastupile promjene u društvu. Sjećam se, moj prvi kontakt s političkim marketingom bila je kampanja SDP-a, na prvim izborima. Naravno, odmah na početku smo izgubili te izbore. Pojavile su se nacionalne stranke, bile su nešto novo, ljudi su to željeli, tako da smo bili ne znam kakvi, nismo mogli tu ništa postići. Kasnije smo, tokom proteklih 20 godina radili za sve velike stranke. Bilo je mnogo pobjedničkih kampanja.

Ko je od domaćih političara najbolje razumio važnost političkog marketinga?

- Svi. Svi oni znaju da je bez ozbiljnog marketinga jedina politička kampanja nezamisliva. Nemate kampanju samo ako nemate para, ako ste baš mala stranka koja nema sredstava.

Pretpostavljam da ste pratili dešavanja u vezi s francuskim satiričnim magazinom „Charlie Ebdó“. Šta Vi kao umjetnik kažete, gdje je granica u slobodi izražavanja, i treba li je uopšte biti?

- Skoro smo, jedno društvo i ja, raspravljali o tome i gotovo se potukli. To je jedna situacija o kojoj se ne može dati nikakav odgovor, možemo o njoj samo filozofirati. Dakle, svi su donekle u pravu i svi nisu u pravu. To je isto kao kad bi me pitali šta je sloboda. Teško da vam mogu odgovoriti. Ne znam. Svako od nas ponaosob nosi iz kuće, sredine u kojoj smo odrasli, načina na koji smo vaspitani, mehanizme u sebi koji nam daju za pravo da nekom uradimo ovo ili ono, ili da smatramo da je pritom to ok ili nije ok. Ja sam u principu, ako hoćete ukratko, za slobodu u kojoj se ne krši zakon.

Odakle sve naplaćujete novac na ime autorskih prava?

- Sa svih strana svijeta. Čak i iz Južne Afrike. Tamo, također, ima nekoliko televizijskih i radijskih stanica koje, pretpostavljam, drže naši ljudi i onda oni slušaju Kemala Montena, „Crvenu jabuku“, Severinu i plate to. Svugdje na svijetu je to uređeno.

U Bosni?

- Postoji to i u Bosni, ali na jednom bosanskom nivou. Ja sam član „Amusa“, praktično sam bio i osnivač „Amusa“ u njegovoj prvoj varijanti. Dobijam dakle, novac i od njega, ali na bosanski način.

Pojasnite taj način?

- To je udruženje građana koje je konstituirano na politički način. Ima svoju skupštinu, ima svog predsjednika, ima svoje delegate koji dižu ruke, dakle, to funkcionira kao država u malom, ali je vode umjetnici. Sad zamislite kako bi izgledalo da ovu zemlju vode umjetnici i da oni sjede u skupštini.

Pa, imamo upravo to.

- Da, imamo, nažalost. Mislim da bi organizaciju trebalo da vode ljudi koji nisu umjetnici, koji su nepristrasni, a to su ljudi koji se bave autorskim pravom i oni po svojoj struci moraju biti pravnici, a ne umjetnici. Također, zarada na ime autorskih prava bi se morala raspoređivati prema precizno utvrđenim pravilima, postoje izvještaji i oni pokazuju čije pjesme se vrte, čije ne vrte, a ne prema principu kako neko misli da je ovaj ili onaj ovoliki ili onoliki umjetnik. Dakle, umjetnici bi trebali da se bave umjetnošću, a administracijom stručni ljudi, ljudi koji su završili školu za to.

Kakav odnos imate prema novcu?

- Nikakav. Ko je bio u ratu, nema nikakav odnos prema novcu. Baš me briga, eto takav imam odnos.

Ispričajte nam ko je bio Mujo iz Vaše pjesme „Ode Mujo u mornare“. Stičem dojam da Vas za pisanje pjesme inspiriraju konkretni ljudi.

- Cijelog života sam želio da pišem knjige i onda sam shvatio da nemam ni živaca ni vremena za to, nažalost. I, onda sam odlučio da je najbolje da pišem u skraćenoj formi. Uvijek sam gledao da kroz pjesmu govorim o nečemu u čemu bih mogao napisati i knjigu. Mujo je moj komšija, čovjek iz moje ulice, koji je otišao na brod. On zna da je to pjesma o njemu. Volio bih napisati cijeli roman o tome.



Legende Veleža na promociji knjige "Rođeni za vječnost"



Legende Fudbalskog kluba Velež Vahid Halilhodžić, Enver Marić i Blaž Slišković prisustvovali su u Mostaru promociji knjige eseja i tekstova poznatih javnih radnika, novinara i književnika pod nazivom "Rođeni za vječnost".

Svoje istančane doživljaje Veleža, koji je bio svojevrsni sportski fenomen, opisali su univerzitetski profesori, sportski radnici, publicisti iz skoro svih dijelova bivše Jugoslavije.

Početak obraćanja Vahida Halilhodžića na simboličan način je oslikao koliko je Velež značio u životu svih građana Mostara. Halilhodžić je prepun emocije dugo bio prekidani aplauzima, a na licu su mu se mogle vidjeti i suze.

"Ovom naslovu treba dodati još jednu riječ – Rođeni za vječnost i za budućnost. Velež i ono što sam u njemu doživio su moji najbolji dani u životu", rekao je Halilhodžić.

Prokomentirao je i činjenicu da nikada poslije rata u BiH nije otišao na stadion pod Bijelim Brijegom jer smatra da je na tom stadionu mjesto Veležu. Netom nakon rata učestvovao je u inicijativu da se Velež vrati na svoj stadion, ali svjestan koliko su političke tenzije jake polako se iz toga povukao.

"Ja još ne znam da li ću ikada više otići na taj stadion", naglasio je Halilhodžić.

Govoreći o ljubavi prema klubu, Halilhodžić je podvukao da se za Velež ne navija, već da se Velež voli i obožava.

"Velež ne može biti ni muslimanski, ni hrvatski, ni srpski. On je svih nas, svih građana Mostara i Hercegovine", zaključio je Vaha praćen burnim aplauzima.

S istom emocijom o Veležu je govorio i Enver Marić koji je prisutnim prenio pozdrave Džemala Hadžiabdića iz Londona.

"Ova knjiga je dokaz da se klub, kakav je Velež, ne može ugasiti silom i ukinuti nikakvim dekretima. Ovdje su tekstovi napisani kao izraz iskrene ljubavi", poručio je Marić.

Koliko se Velež cijeni i voli ne samo u Mostaru, ilustrativno je dočarao Blaž Slišković. Njegovi česti susreti sa sportskim radnicima i ljubiteljima sporta na prostoru bivše Jugoslavije uglavnom su ispunjeni pitanjima o Veležu.

"Bio sam u Zagrebu, u Sarajevu, u Beogradu i svi me pitaju za moju karijeru u Veležu. Niko ne pita za moju blistavu karijeru koju sam imao u Hajduku", prisjetio se Slišković.

Promotori knjige "Rođeni za vječnost" bili su Dragan Markovina, Enver Kazaz, Predrag Lucić, Roko Markovina, Jurica Pavičić, Zvonimir Nikolić, Kemal Mahić, trener i direktor Veleža Adis Čevra i Nedim Jusufbegović. Urednik izdanja Muamer Kodrić naglasio je kako je Velež jedan od rijetkih klubova čija istorija nije autentično i do kraja ispisana, te da se u njoj mogu pronaći najbolji i najefikasniji filmski elementi.

Olimpijska zastava poslije 31 godine ponovo u rukama Sarajlija

Uz intoniranje himne države Bosne i Hercegovine Ivo Komšić, gradonačelnik Sarajeva i Nenad Samardžija, gradonačelnik Istočnog Sarajeva zajedno su preuzeli olimpijsku zastavu u alpskom skijalištu Schruns, regiji Montafon, prilikom svečanog zatvaranja Evropskog olimpijskog festivala mladih (EYOF) održanog prošlog mjeseca u Lihtenštajnu i Austriji.

Olimpijska zastava tako je poslije 31 godine ponovo zvanično i simbolično u rukama Sarajlija, prvi puta nakon zatvaranja 14. Zimskih olimpijskih igara održanih u februaru 1984. u bh. prijestolnici. Sarajevo je tada olimpijsku zastavu predalo kanadskom Calgaryju u kojem su održane 15. ZOI 1988.

Olimpijski stijeg opet je među Sarajlijama, jer će se u glavnom gradu Bosne i Hercegovine i njevoj okolini održati 13. EYOF 2017. godine.


Prilikom svečanosti primopredaje olimpijske zastave u Schrunsu pred više od 1.000 sportista, trenera i čelnika 45 nacionalnih, ali i Evropskog olimpijskog komiteta, kao i građana Austrije, te brojnih turista iz mnogih država svijeta Komšić je u oficijelnom govoru u ime domaćina narednog EYOF-a istakao da će se takmičenje u Sarajevu održati na olimpijskim planinama Bjelašnici, Igmanu i Jahorini. Podsjetio je da je Sarajevo bilo odličan organizator Olimpijade prije 31 godinu, te da je odlučno pokazati svijetu da može isto tako kvalitetno organizovati i Olimpijadu mladih pod motom mira, prijateljstva i poštenog nadmetanja. Izrazio je zadovoljstvo što se u olimpijsko Sarajevo vratila olimpijska zastava i da što će se za dvije godine u glavnom gradu BiH opet upaliti olimpijski plamen.

„Veoma se lijepo osjećam. Sretan sam i zadovoljan da smo preuzeli olimpijsku zastavu za Omladinske olimpijske igre 2017. godine. Radost je tolika da bih je mogao pješice donijeti u Sarajevo. Vjerujem da će olimpijsku zastavu i Sarajlije sa velikom radošću dočekati, jer se ona poslije 31 godine vraća u Sarajevo. Omladinska olimpijada po organizaciji i obimu bit će kao i seniorska. Bit će veći broj sudionika nego li 1984. godine kada smo organizirali 14. Zimske olimpijske igre“, rekao je Komšić, a na pitanje novinara da li bi i gradonačelnik Istočnog Sarajeva sa njim pješice sa olimpijskom zastavom ka Sarajevu, kroz smijeh istakao je:

„Išao bi sa mnom pješice, jer koliko je potrošio dok je došao dovde automobilom mogao je i pješice. Uspjeli bi mi to, preko Alpa polako do Sarajeva“.

U istinskom svečarskom ambijentu sarajevskog derneka u srcu Evrope Komšić je naglasio i da je organizacija EYOF-a 2017. „najveći projekt Sarajeva od Olimpijskih igara 1984. godine“.

„To je najveći projekt poslije rata iza kojega su stali svi



nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini. Ne postoji niti jedan do sada sličan tome i da će angažirati toliko ljudi i omladine, ne samo iz cijele BiH, nego i regije. Imamo vrlo snažnu podršku olimpijskih komiteta iz Beograda, Zagreba, Ljubljane“, konstatovao je Komšić, pa poručio:

„Ovdje trebamo kazati vrlo jasno i glasno, bilo je lijepo u Montafonu, vidimo se u Sarajevu gdje će biti još ljepše“.

„Podijelit ćemo radost sa sugrađanima, jer ćemo na dan kada su otvorene Olimpijske igre prirediti doček olimpijske zastave u Sarajevu. Ovo je veliki događaj za sve ljude u Sarajevu, jer poslije 31 godine olimpijska zastava vraća se u Sarajevo i Istočno Sarajevo. EYOF će biti mnogo više od igara. Bit će to događaj za pamćenje na kojem će učestvovati oko 1.500 sportista iz 49 zemalja Evrope. Oživjet ćemo olimpizam i naša Omladinska olimpijada sigurno će prevazi sve dosadašnje“, smatra Samardžija koji je sa Komšićem zajednički oduševljeno mahao olimpijskom zastavom što je izazvalo velike simpatije prisutnih na svečanoj ceremoniji.

Na godišnjem zasjedanju Generalne skupštine Evropskog olimpijskog komiteta u Rimu 2012. godine donesena je odluka da Sarajevo i Istočno Sarajevo u februaru 2017. godine ugoste sportistkinje i sportiste iz cijele Evrope.

Filmska priča dječaka začetog u zločinu

Alen Muhić nije imao ni ime kada je ostavljen na odjeljenju ratne bolnice u Goraždu. O njemu se brinulo medicinsko osoblje bolnice, a Muharem Muhić, jedan od zaposlenih, povremeno bi ga nosio kući kako bi ga okrijepio. Ostavljeni dječak tako je ušao u srca članova porodice Muhić i postao njen neraskidivi dio. Da Muharem i Advija Muhić nisu njegovi pravi roditelji saznao je tek deset godina kasnije.

„To se sve nekako dogodilo kroz film, isto kao kroz film. Sve je to ono počelo u školi, kao komešanje, svađanje sa djecom, djeca k'o djeca bogati i jednom prilikom on mi kaže: 'Ti si usvojen', 'vako, 'nako, meni bilo krivo i ja ga malo udarim. Dođem kući ispričam ja svojim kako, šta je bilo, šta se desilo i onda su oni meni rekli tad istinu. Ne znam koji sam bio tad razred, možda četvrti, peti razred ja mislim da sam bio. I onda su oni meni rekli tako i tako, istinu u stvari, sve mi ispričali kako jeste“, Alen Muhić.

Alenova biološka majka, Fočanka silovana i u kasnoj trudnoći protjerana iz svog grada, nije se mogla pomiriti sa svojom sudbinom. Dijete začetog zločinom nije željela vidjeti. Bježeći što dalje od onoga što je preživjela u Sarajevu je slučajno sreća Šemsudina Gegića.

„Zamisli te sudbine. Došla je tražeći pomoć, jednostavno. To je bila strahovito skrhanja žena, fizički psihički. To je jedno biće izmoreno, izmučeno ratom, izmučeno pješačenjem. Ne znam koliko mi je rekla tad dana i noći da je pješačila, da se prebacivala u Sarajevo. I ja sam tad znao za Alena“, sjeća

se Gegić.

Zbog saznanja koje bi šokiralo svako dijete ali i provokacija okoline Alen je često osjećao bol i bijes. Međutim, vremenom je takve emocije potisnula ljubav porodice u kojoj je rastao.

„Na početku mi je bilo malo teško. Mislim, onaj prvi dan kad se sve to saznalo, stvarno nije lahko. Okolina nije tek tako to prihvatila. Bilo je i provokacija, on je četnik, on je dijete iz rata, kopile, njega su našli u kontejneru, tamo, 'vamo, ali vremenom kad shvatiš da su te ti ljudi gledali kao svoje rođeno dijete, pa možda čak i bolje od toga bude ti nekako i lakše, i šta ja znam. Oni su meni davali podršku u svemu, što se tiče obrazovanja i škole. Gledali su me kao svoje rođeno dijete. Nekad su mi... ma nisu nekad, u stvari svaki put kažu da me više vole nego svoju rođenu djecu i to su mi stvarno dokazali hiljadu puta kroz sve u životu. Prvo ta potpora u filmu, onda 'vamo vezano za obrazovanje, što sam upisao medicinsku školu“, pojašnjava Muhić.

Potresna priča Alena Muhića postala je planetarno poznata nakon što je, prije 12 godina, o njemu snimljen film „Dječak iz ratnog filma“. Dok je radila na drugom projektu desetogodišnji dječak je izašao pred filmsku ekipu režisera Gegića i rekao joj da ima bolji film od one kojeg trenutno snimaju.

„Uz pomoć tog filma sam dokazao, na neki način, taj svoj identitet, kako je to sve zaista, jer stvarno nije bilo onako



kako su to oni gledali. Jer svako hoće tu da sebe malo promoviše, ja sam njemu to i to rekao, ja znam više nego što on zna, a u stvari niko ne može da zna ono što ja mogu da znam", kaže Alen.

„Onog trenutka kad su oni vidjeli da on o svojoj sudbini priča najotvorenije pred kamerom oni više nisu imali šta da namaštavaju čime bi ga povrijedili“, ističe Gegić.

Alen je danas zaposlen kao medicinski tehničar Kantonalne bolnice Goražde, u istoj zgradi u kojoj je prije više od 21 godinu ostavljen. U njemu je rasla želja da upozna svoje biološke roditelje i odlučio je da njegovu potragu prati kamera.

„Da sam ljut sad toliko, nisam ljut, ali jednostavno poraste želja da otkriješ više svoj identitet, da upoznaš te ljude. Hoću da saznam, da ih jednostavno upoznam, da vidim što je ona to uradila, je l' imala razloga da to uradi ili je to uradila tek tako – ja sam silovana, sad neću nikad ništa sa njim da imam. A hoću usput da upoznam i tog ko je to uradio upravo iz razloga da vidim što je on to uradio“, dodaje Muhić.

„Stupica nevidljivog djeteta“ naziv je novog filma snimljenog u okviru serijala čiji je producent Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.

„Zato se opredijelilo i naučno vijeće Instituta da uđemo i u ovaj projekat u okviru našeg projekta za 2015. godinu „Oral BiHistory“ da obradimo i ovu temu, jer je vrlo interesantna sa aspekta budućih generacija i djece koja su na ovaj način proizašla iz ove, ja moram reći, agresije na BiH“, kazao nam je istraživač Fuad Jašarević,

Čelovečernji dokumentarno igrani film trenutno je u montaži i svoju goraždansku pretpremijeru trebao bi imati već u martu. Alen se i sam pojavljuje u dokumentarnim segmentima filma, dok će u igranom dijelu njegovu ulogu tumačiti mladi bh. glumac Armin Omerović.

„Ja apsolutno vjerujem u ovu priču. Zato sam se i prihvatio, iz mojih osobnih razloga, profesionalnih a prije svega zbog svih žrtava silovanja, zbog sve djece rata. Reakcije koje prima moje tijelo i moja glava su takve da ja jednostavno ne spavam zbog ovih priprema, ali sam jako sretan što imam priliku da stavim ovo na filmsko platno“, kaže Omerović.

„Ovaj film treba toj armiji djece rođene u ratu činom silovanja ili rođene i ostavljene da pokaže da nije kraj svjetla, da i njima, drugima to bude jedno sredstvo, jedan način da lakše izađu da prebrode svoje životne situacije i probleme i da postanu normalni, sastavni dio društva kakav jesu. A ne da budu etiketirani kao ratna djeca četnika, ustaša i tako dalje. Takve djece je na hiljade“, tvrdi reditelj Šemsudin Gegić.



**OVAN** (21.03 - 20.04)

Budite realni i ne zanosite se, barem ne ovih dana. Aktivnosti svedite na razumnu mjeru, odmarajte se i družite se s ugodnim osobama. Imunitet je slab, a sklonost prehladama očigledna.

**BIK** (21.04 - 20.05)

Ljudi iz vašeg okruženja misle da se čudno ponašate. Partner se slaže s time i smatra da ste bezrazložno neugodni i selektivni. Iako vam pokušava ukazati na pogreške, u tome neće uspjeti.

**BLIZANCI** (21.05 - 20.06)

Kontrolirate svoju senzualnost. Potiskujete napetost u životu jer nailazite na izvjesna emotivna ograničenja. Nije ni čudo kad ste preosjetljivi i kad s partnerom komunicirate na neodgovarajući način.

**RAK** (21.06 - 20.07)

I dalje ste u top formi, barem kada je posao u pitanju. Svjesni ste ciljeva i ne odustajete od realizacije. Ono što vam posebno paše je osjećaj da sve možete raditi slobodno.

**LAV** (21.07 - 21.08)

Vašu pažnju privlače ukućani i dom. Razmišljate o tome kako poboljšati uvjete života. Hoćete li napraviti veliko pospremanje ili kupiti novi namještaj - još uvijek se ne zna.

**DJEVICA** (22.08 - 22.09)

Sve gledate iz idealističko-perfekcionističkog ugla. To neizbježno dovodi do razočaranja jer situacija nikad nije tako ružičasta. Morate uložiti daleko veći napor i biti spremni na odricanja.

**VAGA** (23.09 - 22.10)

Ovih dana Vage su zaokupljene poslom i zdravljem. Ukoliko se pojavi problem u obliku bolesti, ne preuveličavajte ga, već poduzmite nešto konkretno. Hipohondrični stav neće vam pomoći.

**ŠKORPIJA** (23.10 - 22.11)

Moguće su teškoće prilikom uspostavljanja kontakata. Niste u stanju objasniti neke svoje ideje i postupke. Važno je shvatiti da problemi dolaze isključivo s vaše strane. Situacija može biti pomalo mučna.

**STRIJELAC** (23.11 - 20.12)

Činite sve da na pravi način budete kreativni. To se prije svega odnosi na umjetnički orijentirane pripadnike znaka. Osjećate snažnu privlačnost prema nekome. Situacija je specifična.

**JARAC** (21.12 - 19.01)

Paše vam boemska atmosfera i spontanost. Želite se opustiti i uživati, te izbjeći osobe koje bi samo promatrale i ogovarale. Zato ćete pokušati pronaći društvo u kojem ćete se osjećati ugodno.

**VODOLIJA** (20.01 - 18.02)

Planirate nekuda otputovati i odmoriti se. Putovanje će vam pomoći da se opustite i zaboravite na probleme koje ste imali u prethodnom razdoblju. Mala nepažnja imala je velike posljedice.

**RIBE** (19.02 - 20.03)

Do izražaja dolazi vaša prgavost. Nemojte se začuditi ako se osjećate kao žrtva nasilja. Za takvo ste stanje, zbog svog prkosnog stava, sami krivi. Uspjeh ćete nesumnjivo postići, ali ne s lakoćom.

Mala riznica velikih misli

**Ivo Andrić** (1892 - 1975)

Žena stoji kao kapija na izlasku kao i na ulazu ovog svijeta.

**William Shakespeare** (1564 - 1616)

Od novog jada stara bol će proći.

**Mahatma Gandhi** (1869 - 1948)

Tri četvrtine svih nesvetosti i nesporezuma nestaće sa ovoga svijeta, kad se postavimo u položaj naših protivnika i shvatimo njihovo stanovište. Onda ćemo se ili odmah složiti sa njima ili ćemo o njima misliti sa više razumijevanja.

**Immanuel Kant** (1724 - 1804)

Htjeti postati djelimično boljim čovjekom uzaludan je pokušaj.

**François - Marie Arouet de Voltaire** (1694 - 1778)

Rad nas oslobađa tri velika zla: dosade, poroka i siromaštva.

**Lav Nikolajevič Tolstoj** (1828 - 1910)

Većina muškaraca traži od svojih žena vrline kojih se oni sami ne pridržavaju..

Shakira postala mama po drugi put



Poznati par, Shakira i Gerard Pique postali su roditelji još jednog dječaka. Tako je njihov dvogodišnji sin Milan postao stariji brat. Kolumbijska zvijezda (37) i španski fudbaler (27) su s velikim iščekivanjem dočekali svoje drugo dijete, a pjevačica je tokom svoje trudnoće redovno izjavljivala fanove o svojim aktivnostima.

Ime dječaka još uvijek nije saopšteno medijima, a očekuje se da se poznati roditelji obrate na društvenim mrežama.

Jennifer Lopez želi još djece

Latino pjevačica Jennifer Lopez zajedno sa šestogodišnjim blizancima Maksom i Emom krasi naslovnu stranicu magazina People, gdje je otkrila da želi još djece.



Ona je prije šest godina dobila dvoje djece sa pjevačem Marcom Anthonyem, ali bi, kako kaže, voljela da ih ima još.

- Voljela bih ponovo da dobijem blizance, rekla je J. Lo za ovaj magazin.

- Imam dvoje zdrave i sretno djece tako da sam jako zadovoljna. Ne znam da li mi je zapisano u kartama da ću ih imati još budući da više nisam tako mlada, ali jako bih voljela da dobijem bebu, da budem blagoslovljena još jednom u životu, rekla je pjevačica i dodala da često razmišlja o tome.

- O ovome sam razmišljala baš prije neku večer kada sam ležala kraj Eme u krevetu. Ne znam da li mi je zapisano, ali nikad se ne zna, istakla je ona.

Amal je uzela stvar u svoje ruke: George pod hitno mora smršati

Georgeu Clooneyju nije ni najmanje lako. Njegova je supruga Amal odlučila kako on pod hitno mora smršati i vratiti se u formu u kojoj je bio prije vjenčanja.

Kako to obično biva kod muškaraca, čim se ožene uz suprugu dobiju i koju kilu viška, posebno u predjelu škembe. Amal takvo što ne želi dozvoliti pa je Georgeu složila jelovnik kojeg se mora pridržavati kako bi ponovno izgledao sjajno.

Bliska prijateljica gospođe Clooney otkrila je kako joj je Amal rekla da postoji pravila kojih se George mora pridržavati, nema više alkohola, masnog mesa i mora smanjiti unos mliječnih proizvoda.

Iako je George discipliniran, ovaj novi režim prehrane uopšte mu nije drag jer isključuje njegovu omiljenu meksičku kuhinju. Nije mu bilo ništa draže od jako začinenog takosa i tekile, ali sada će morati preživjeti i bez toga.



su | do | ku

Cilj sudokua je popuniti sva polja brojevima od 1 do 9, tako da svaka uspravna kolona, svaki vodoravni red i svaki 3x3 kvadrat sadrži svaki broj od 1 do 9. To je to - nema matematike, samo logika.

Rješenje ove križaljke ćemo objaviti u sljedećem broju. Ovo je rješenje križaljke iz prošlog broja:

2	6	9	3	1	4	8	7	5
7	1	3	5	8	6	9	4	2
4	5	8	9	7	2	6	1	3
6	7	1	4	5	9	2	3	8
9	2	4	7	3	8	1	5	6
3	8	5	2	6	1	4	9	7
1	9	7	6	2	3	5	8	4
8	3	2	1	4	5	7	6	9
5	4	6	8	9	7	3	2	1

3	8							
5	7			8				
	6		2		5			
2			7			3		
6		7				4		1
		1			3			5
			9		8		5	
				7			6	3
							4	9

PRETPLATA

Ako ste zainteresovani da Vaš omiljeni magazin svaki mjesec dobijate na kućnu adresu, popunite kupon za pretplatu sa ove stranice i pošaljite ga na adresu redakcije:

Europa Magazine (pretplata), P.O. Box 867, Lawrenceville, GA 30046-0867

E-mail: redakcija@europamagazine.info. Telefon: 678.743.5731.

KUPON ZA PRETPLATU
12 MJESECI - \$48.00

NAČIN PLAĆANJA: [] ČEK ILI MONEY ORDER
[] VISA ILI MASTER CARD

IME I PREZIME: _____ TELEFON: _____ - _____ - _____

ADRESA: _____

GRAD, DRŽAVA, ZIP: _____

BROJ KREDITNE KARTICE: _____

ISTIČE: ____/____/____ POTPIS: _____



E-mail: redakcija@europamagazine.info • Tel: 678.743.5731

Europa Magazine (pretplata) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046-0867

DIK BROWNE HOGAR STRAŠNI



KAKAV STRAŠAN DAN!

CIO DAN MI NEŠTO FALI...

IZGLEDA DA JE KIŠOBRANI!



KAKO SI PROVEO DAN, HOGARE?

BAŠ MI JE DRAGO ŠTO TO PITAŠI!

ZAMISLI NAJGORI DAN KOJI POSTOJI...

ONDA ZAMISLI NAJGORI DAN NA SVIJETU KOJI JE IKAD POSTOJAO...



ONDA TO POMNOŽI SA HILJADUI!

TAKAV MI JE DANAS BIO DAN!

BOLJE DA MU NE KAŽEM DA SU DANAS BILI POREZNICI!

◇
Dolazi pripit muž kući a žena ga dočekuje ljutito:

- Na šta ti to ličiš! Sve pare trošiš na kafanu!
- Pa šta... I ti sve pare trošiš na šminku.
- Ma, ja se šminkam da ti budem lijepa!
- Pa... i ja pijem da mi budeš lijepa.

◇
Tri postarije gospođe, sedeći na terasi penzionerskog doma, prisjećaju se prošlosti, slikovito pokazujući rukama... Prva gospođa je s nostalgijom pričala o velikim i debelim krastavcima koji su se nekad davno mogli kupiti veoma jeftino. Druga gospođa klimnu glavom, i pretvarajući se da u rukama drži dva velika luka, doda kako je nekad i luk bio puno veći, ljepši i zdraviji nego danas.

Treća gospođa koja ne čuje s blaženim smješkom na licu doda:

- "Nisam čula ni riječi šta ste rekle, ali se dobro sećam frajera o kojem pričate."

◇
Pošli Crnogorci u lov na puževe.

Vrate se kasno noću bez ijednog, te će nečija žena:

- Ama, č'o'če, đe su vam puževi?
- Muči ženetino, to divlje, to bježi!!!

◇
Našao crnac vozačku dozvolu na ime Leonardo DiCaprio i počeo se služiti s njom! Sutradan ga zaustavi policajac i zatraži mu vozačku, crnac mu izvadi i pokaza. Gleda policajac u njega, pa u vozačku, uze motorolu i nazove centralu:

- Centrala?
- Ovdje centrala, slušamo!
- Dajte mi recite, molim vas, jel onaj Titanik izgorio ili se potopio?

Vicevi

MALI OGLASI

Europa magazin Vam nudi besplatne privatne male oglase do 20 riječi.
Popunite kupon sa ove stranice i pošaljite ga na adresu:

Europa Magazine
(mali oglasi)
P.O. Box 867
Lawrenceville, GA 30046

ili na e-mail adresu:
redakcija@europamagazine.info

Prodaja

Prodajem zemljište u Dobrim Vodama, Bar blizu plaže sa građevinskom dozvolom, 226m². Cijena po dogovoru. Tel: 718 545 7783

Izdajem trosoban stan u Sarajevu (Alipašino Polje, "A" faza) na vremenski period od 2-5 godina. Tel: 314 488 1798

Prodajem dvosoban stan od 50 m² u Zenici (Crkvice 35), 8 sprat u vidjenom stanju. Vlasništvo 1/1. Cijena 60.000 km u neto iznosu. Tel: 011 387 32 227 865 (Zenica) ili 904 733 0813 (Florida).

Prodajem kuću na sprat 117m² u Novom Travniku, centar grada.

Mali poslovni prostor. Cijena po dogovoru. Tel: 01149 703 123 5002

Prodajem stan: Podlugovi, zgrada željeznička stanica, papiri 1/1, 54m², potrebna adaptacija. Tel: 206-769-4447

Prodajem stan u Tuzli 63m². Cijena 1100km/m² ili po dogovoru. Lokacija Dragolod (blizu stadiona). Tel: 727-488- 3164

Prodajem kuću, predgrađe Sarajeva, 140m², telefon, struja, voda, 4 duluma zemlje sa 108 voćaka. Tel: 011381 64 886 2544

Prodajem stan u centru Zenice sa 2

balkona, potrebna adaptacija. Cijena po dogovoru. Tel: 718 545 7783

Prodajem trosoban stan 83m² na trećem spratu u Lukavcu. Tel: 904 514 2133

Prodajem kuću 10X10m² na sprat (plac 400m²). Centar Banovića. Tel: 011387 66 396 960

Razno

Povoljno i sigurno čuvanje Vaše djece-Lawrenceville. Tel: 404 819 3419

Upoznao bih ženu, bosanku, staru do 60. godina radi druženja. Tel: 314-484-5049

Traži se žena za čišćenje kuća. Fleksibilni sati. Mogućnost dobre zarade. Sve informacije na telefon: 404-547-7017

Živim u Njemačkoj sa bratom. Željela bih upoznati muškarca 60-ih godina radi druženja i braka. Tel: 01149-703-123-6738

Živim u U.S.A. država Teksas i željela bih upoznati slobodnog muškarca koji živi ovdje u U.S.A. od 55 godina radi zajedničkog druženja i mogućeg braka. Tel: 469-449-7095

Prodajem harmoniku Dallape Super Maestro 12+1+7. Tel: 727 333-1317

KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE DO 20 RIJEČI

Tekst oglasa (popunite čitko štampanim slovima):

Dužina trajanja oglasa (zaokružiti): 1 MJESEC - 2 MJESECA - 3 MJESECA -

Europa Magazine (mali oglasi) • P.O. Box 867 • Lawrenceville, GA 30046
E-mail: redakcija@europamagazine.info • Tel: 678.743.5731

Impressum

Europa Magazine
ISSN 1939-3423
Address: P.O. Box 867
Lawrenceville, Georgia 30046-0867
United States of America
Phone: +1 (678) 743 5731

Europa

E-mail: editor@europamagazine.info
www.europamagazine.info

Issued: monthly

Editor-in-chief: Haris Delalić
Senior Photographer and Graphic Design Manager: Dan Dalibor Spalat
Graphic Design: Aldin Ajanovic,
Internet Presentation: Damir Setkic
Freelance writer Europe: Milan Pekić
Community: Enes Selimović
Marketing manager: Dino Krgo



Pridružite se velikoj i sretnoj porodici
naših gledatelja, kontaktirajte

Jedna jedina
BosnaTV
bosnatv.com
USA/Kanada 1.800.771.0790

 **FASTV**
www.fastv.com
1-866-639-8911

EMC CARGO

WWW.EMCCARGO.COM




 **\$1.290**

AUTOMOBIL

 **\$1.390**

SUV/VAN

 **\$690**

MOTOR

 **\$790**

JET SKI/ATV

 **\$99**

PAKET

 **od \$100**

NAMJEŠTAJ
(po komadu)

SELIDBE USA-BOSNA

KONTEJNERI 20'ST I 40'HC - DOOR TO DOOR

* IZVOZ AUTOMOBILA, MOTORA, JEDRILICA,
ČAMACA, SKUTERA, SLANJE PAKETA

* BOSNA I HERCEGOVINA, HRVATSKA, SLOVENIJA,
SRBIJA, CRNA GORA, KOSOVO I OSTALE EVROPSKE ZEMLJE

Tel: 1-866-877-7271